

(72) 853

K34/82
A13/8/82

K34/82 H.M. Mohlabe.

1
84TLHALANO.Teripa sa 3. Tema ya II.

K34/82

1 1. Dieta pele tsa tlhalano le temogo.

Mosadi o a nyadiwa ka baka la gore go hwetswane bana ka yena. Ke lebaka le e gona go le tseano bathong. Bjalo re bjalo ka dimpja, re a goma ra jana, go jana mo ga rena go baka phaphano e we elego tlhalano. E baka ke boloi, gonyenya, go loma le bophoko.

2. Nyalano e sika le tlhalano. Ga e bake fela ke tsewe tsa go I aowa le batswadi ba dira gore e be gona. Ba e dira ka baka la go tlhoka kwano le bakgonyana. Mogogadi ge a bona bakgonyana a phetla molala, mokgonyana le yena o dira bjalo.

2 3. Go nyala le go tia le boododu, manaba a dieta pele tsa tlhalano e fele. A na a ka godimu le ona ke dibaka tlhalano. Bakeng sa go nyala le bobodu di direga, mosadi a seeu a bikiwa Mosogona a ngalla kgole, mosetsana a moletelea be a lapse. Mola moleta ng'edi o leta letsofi. O bona gore o a selwa, bagwera ba gagwe bana le bana.

4. Ga lee le tletsee la boyo le tletsee. Se ke seema se bolela manapi le dithoto tsa go nyala. Moji ga salwe morago, le sona e sale seema. Sona se bolela ga batho ba sa kwana. Ge a phophela dilo tsa go nyala moredi wa gagwe.

5. Ka baka la gore ba sa kwana, mokgonyana o tla mofa. Dilo tsa go ya morothela ga dibabe, moji o tla amo ela a ija. Motlhangu o tlhaga tlalano moji o a lebala, a th ma go ganetre dilo tee dingwe.

3 6. Monna a ka beka mosadi wa gagwe, a dula nae. Mosadi a swara monna ka matsogo a mabedi, monna le yena a ba bjalo. Ba ba ba dira bana. Ka morago ga mo ba tlotsane ditshila, a tlhala monna wa gagwe, o gapa dikgomo a tsea le bana. Motlhadi ga tloge le selo. O tloga fela le dikobo tee a diaparago ke moka.

7. Ba tseelane ke baratane. Ka nyepo e, e t halosa gore monyala ka pedi o nyala wa gagwe. Motho ga fle, le ge o ile wa beka, o tla fo nyala. Ba bangwe go sala go nyala morwa

SM.

papagwe a hwile, o nyala mmagwe ka dikgomo tsa baredi. Ge a ka tlhala ba mofa fela tse we ba go dija.

8. Bomammalane, ke dilo tsa bogologolo kgale ge motho a ka nyala mosadi bjalo mosadi yo we a tlhala motlhadiwa o be a huma ka letsatsi. Ka baka la gore e be go gapiwa dikgomo tsa go nyala gammogo le manamane a tsona, ke tse we ba rego ke bomammalane.

9. Bomammalane, e be ba dira bjalo ba re ke kgati ya go thibela tlhalano. Motswadi o tla lwa le moredi wa gagwe gore a seke a tlhala, ka gobane ba tlilo gapa dikgomo ka moka. Motlhadiwa yena o tla tswela ntlwana motlhadiwa a teena ka gare.

10. Mmatla se ntsweng go ba seromo o sinya ea gagwe. Se ke seema ka nnete go bjalo go tlhadisa go ababa. Ka baka la gore o tla nyala eo fitisa motheko a monyalo. O tla ntsha dikgomo tse dintsi, ba ba ba tsea le bana.

11. Motlhadiwa o tla ntsha dikgomo a ba a tsea yo mongwe mosadi, dikgomo tse dingwe tsa ba tsa sala dieme ka lesakeng. Baredi ba tagwe ba t a sala ba nyadiwa, dikgomo tsa bona ke tsa papago bona. Ge ba na le dikgaitsedi o ba tseisa basadi ka tsona. Mosadi yola a motserego bakeng sa motladi, o sala a fa tla matale a dipudi le ge bana a sa ba kwa mabelego.

12. Mediro ya mosadi ge a be a sale bogadi. Bjalo ka ge mosadi a na le medirô ya go direla monna wa gagwe. Medirô e we ya gagwe ga e badiwi ka gobane bateswadi ba gagwe ba sumisa dikgomo tsa go monyalo. Monna le yêna a ka seke a rera dikobo tsewe a go morekela ge a be a dutsi nae. Goba le melato e we a go molefella, ge a be a dirile molato.

13. Dikgomo a di dule felô go thii, mokgonyana a nyalla makgolo wa gagwe, ka moragô, o lebeletse makgolo wa gawe gore a yo taa mammu i wa dikgomo ka tsôna. Motabeng e, e lukile ga e na sinyagalo ka maatla ge mosadi a ile a tlhala.

14. Ga gona sinyagalo, ka baka le mokgonyana o swanetse go tsea, mammuwi wa dikgomo tra gagwe. Goba a rate o fo ba a dumela, ka molao wa kgoro. Goba go na le dikgomo tse a gore a nyala tsa sala a ne taba na tso, ka gobane o tseere mammuwi.

15 Monna wa sisi, ke motho yo arego ge a tia mosadi wa gagwe a seke a gopola tere ona le madi o bjalo ka yena. A tiela go bolaya, wa kwa are ke pokolo yaka ke dio reka. Monna yo we, o tla ba le setumo ka gorialo mo we mosadi mo we nageng e we a ka seke a tsea.

16. Go lefa ga go thusi selo, le tla no molifisa, ka moswana a tia, la goma la molifisa, mafello a mo we o tla ba a bolaya. Monna yo we batswadi ba mosadi a ba na maatla, a go amoga moredi wa bona. Ba mofile, fela ge dikgomo di sa eme ka lesaka, ba ka motsea ba mofa masepa a gwe. Mosadi mo nageng e a ka sesa mmona.

17 Go tlhala ka bakeng la go teiwa. Mosagi ge a bona gore monna wa gagwe o wa mmolaya, yena ka nosi o swanetsae go e ponela. Batswadi le bona ba tla fela ba mothusa ka dipolelo.

18 Motlheng monna a beka mosadi batsadi ba mosadi ba botsa monna gore mosadi wa gago sowe. Fela re go file dinoka, tlhogo ke ya rena. Ba bolela gore ka dinoka o ka dira ka tsona ka mokgwa o, o ka kgonago. E seng go tia aowa, modirong wa banna le basadi.

19 Moopa, motho yo mongwe le yo mongwe o nyala mosadi gore a tle a hwetsane bana ka yena. Bjalo ka e go setse go ngodilwe mo I boopa a se modiro wa motho, ke modiro wa modimo. Ka gorialo mo we a botlhagisi tlhalano aowa. Kwano e gona ka baka la gore o ka fo boela ga makgolo wa gago wa ya wa nyaka matlhatswa dikgwele.

20 Matlhatswa dikgwele, taba e ke polelo (mmolabolo) ya ba gologolo ka baka la gore e su e ke e direga. Taba e e tsibjago ke ya mmula-ntlo, yona e a direga.

21 Dinoka tsa mosadi tse we ba go filego tsona. Monna o tia dinoka tsa mosadi ka dinoka tse tsa gagwe. Ka morago ga tiano ya bona mosadi o a ima, o belega motho. Bjalo ge ba ka fo tiana mosadi a seke a nyaretsa selo, pelo ya monna e kwa botlhoko kudu. Le batswadi ba mosogana ga mmogo le bona batswadi ba mosadi.

22. Boetswaro bja mosadi wa moopa, a na boetswaro. Monna wa gagwe ga sena pelo ya bonna tota, o tla tlhwa a elwa le

le mosadi wa gagwe. Le ge e se se phoko, o tla noba sephoko. Ka gobane moeadi o leta ke ngwana.

23 Mosadi e a bona gore a ka hwetsane ngwana ka monna wa gagwe. O gopolela gore monna wa gagwe gore ke mokalokoto.

Monna le yena o gopolela mosadi eore ke sephoko. Megopol o we, e tlhagisa phapano ka morago ga yona ke moka ke dintwa.

9 24 Molao wa gesu ga o dumele gore monna a tlhale mosadi wa gagwe ka baka la boopa. Go bjalo ka bobodu, bohodu, bosaedi le go rumulana. Dilo tse we re tseba ga botse gore monna o tlhakana ihogo go mosadi wa gagwe a dira mediro ya mehuta e we. Ba fela ba gatella monna le ge a kare, o a bolabola ka dieema tse: 1. Mowe kgwatla ya pele e gatilego le ya morago e tla gata gona. 2. Ke mpja ya gago, ya bolaya phuthi e bolaela wena le pudi e bolaela wena.

25 Ka nnete bona bothata re epa ntsweng dinala tsa sa lla. Ke gona o dutsi godimu ga tshipi ya mollo. Monna a tlhale mosadi ge a ka tlhala dikgomo a ka seke a di bona. A ka kitima le dikgoro di ka seke tsa modumella gore a hwetsane dikgomo tsa gagwe. Ke molao ke mosadi a tlhalago monna, gona o tla hwetsa dikgomo.

10 26 Tlhaloso ya dieema tse dingwadilwego mo go 24. Kgwatla le mpja le mokolokoto. Kgwalla le Mpja ke gore le ge o ka noba ka mosadi yo mongwe le yena o tla ba /bjalo ka yo nola wa pele. Bjalo ge ba fetsa polelo bare, e fela ke madimabe a go ke letsogo ke moka. Mokolokoto ke ge monna wa gona a se na bona. Bjalo bare o lumile ke mmutla.

Temana ya I Lebaka la tlhalano ya monna le mosadi.

27 Tlhalano ya monna le mosadi gantsi e bakwa ke bootswa bja mosadi. Go na le bogomo kata, o e kgorose bjalo basadi ba mohuta o we ke batlhologadi. Mosadi wa monna, ge letsatsi le ya madikelo o swanetsi go ya gae.

11 28 Boethatelo bja mosadi mosadi ge a ka fo/ka lebaka le we yena mong a le ratago. Ge a fitlha gae a hwetsana monna, adile legogo a robetsi le bana. Yena a dio fitlha ka go robala. Legogo go aala mosadi ka gorialo mo we ke monna a ka gorogago ka lebaka le a le nyakago.

29 Mosadi o swanetse go/rôga le dikgomo goba pele ga tsona.
g6

Ka gorialo mo we o gotsetsa bana mollo, ke moka a ba fe le melatsa ya bona ba je. O we ke molao wa basadi. Monna yena a na molato a ka fo goroga goba matla gosa, a na taba.

30 Ntwa ya monna le mosadi, ntwa a se ya golwa ka maatla fela, aowa go na le ntwa ya molomo. Monna a dula a o manya mosadi wa gagwe, ka baka la mekgwa ya mosadi go omoneyan go botlhoko kudu basadi bare go kaone ge a ile a gotia. Mosadi o a tlhala ka baka la dikomanyo. Kgopolو tsa bona dire ge monna a go omanya a goratee.

31 Monna ge a na le basadi ba babedi, bjalo a e tlhwa a tia yo mongwe mosadi. Yo mongwe goba o goroga bosegó a sena taba nae, mosadi yo we a sa teiwigo ke mamonyadiwe. Fela ge a ka fo tia a seke a robala ka ngwakong wa moteiwa, monna o na le phoso ka gobane wa bona o motia o a morata o swanetse go lala o fodisa dibabedi. Le yona ke tsela e ngwe ya tlhalo.

32 Go ntsha sebokwana go ngwetsi, taba e mo nageng ya gesu a e direge. Bjalo ka gorialo mo we ke botlhola. Monna o belega morwa, bjalo morwa a tsea mosadi, mosadi ge a e ra papago lesegana ore matswale, matswale wa gagwe o re ngwetsi, bjalo matswale a e, ga ngwetsi, are e ba mosadi ka gorialo mo we ke nyaka go go n sha sebokwana. Ka gobane taba e we a e direge, ngwetsi o tla tsea botlhola a bea ka morago a tlhala.

13 Tlhalo ya motlhologadi mosadi a ka hwela ke monna bjalo ba bogadi ba seke ba motlhokomela. Mosadi o wa goma a boela go ba gabu, ge a fitlha o bolela gore ke tlosa ke matswenyego. Batswadi ba mosadi ba ka seke ba kgolwa ka dipolelo tsa moredi wa bona.

34 Ba tla roma motho gore a yo tsea ditaba go ba kgonyana. Mo baile ba re are morate, gona ba tla dira go re ditaba die kgorong. Ba dira gore kgoro le yona e tsebe, ka gobane sena madi a se tswarege. Bana, o tloga nabo fela ba lopa dikgomo ba tla epitsa ka lelopo la papago bona. Ge a na le dikgomo tsa gagwe o wa digapa a tloga natso. Motlhomong ba di yo moraka, ka baka la boloi bja gagwe.

35 Ge mosadi yo we wa motlhologadi a na le morwa gona le
 pl polelo ga e be gona. Ka gobane yola morwa yena ka nosi ke
 14 monna. A ka fo tlosa mmagwe, a ya amo agela mo we yana mong a
 go ratago.

Temana ya 2. Tlhalano e godimu, ga batswadi e seng
go motho ~~axxxx~~ othii.

36 Batswadi ~~axxxx~~ ba motho ke leloko ka gobane monna a ka
 kwana le ngwana wa motho. Motlhang a isago ma botsa, mmago
 mosetsana le papagwe o tla kwa ba bolabola gore ditaba re dikwile
 fela re sa botswa batswadi ba ngwana ge ba dumetse, re tla le
 botsa.

37 Ka morago ga mo sebaka se tlugile, monna o botsa mosadi
 gore dira mapoto. Bjalo o tsama a botsa ba leloko gore ka
 tsatsi la gore le tle mola gae, gona le ditaba. Tala e apeilwe
 a e le we ka mphaka.

38 Ba tla tsoga ba tsama ba phumula malaka ba libile
 lapeng la bo mothepa. Ge ba ga tlhane ba ka moka bjalo
 papago mothepa o tla ba tlhalosetsa taba e, a ba bitseditsego
 15 yona. A re go bona ke bone motho a fitlha mo a re o rumile
 ke ba ga mokete, bare ngwana wa bona o kwane le ngwana wa lena.

39 Pele ga gore ba tswele pele le go bolabola ditaba ba
 tla digafela kgad. Kgadi ge i le ya re go lukile, gotseba
 lena. E ya poletse ba leloko bjalo le bona ba tla bolabola.
 Ka morago ga mo ba bolabotsa ba digafetse mmago mothepa. Ge
 mmago mothepa a ile a re k ngwana ke wa lena. Ka gorialo o wa
 dumela. Go fedile, ba amogela mabotsa.

40 Ba roma sa bona sebaka se we motlisi wa mabotsa a ilego
 a tsena ka sona. O isa maneu a batswadi gore bare go lukile.
 Bjalo batewadi ba mosogana le bona motlhang ba tlilo nyala
 ba kgobakana ba kgona ba ntsha dikgomo di a go nyala.

41 Dinyalwa ka dibaka, ke sebaka sa bo mosogana le sa
 bo mothepa. Ka tsena tse we di sepedisago dilo tsa monyalo.
 16 Motlang go tswago dikgomo go ya banyadi gammogo le sebaka sa
 bo lesogana. Ba yo thoma go bolabola tse we diilego tsa tla
 pele. Ba kgone ba tsena monyalong. Moamogedi wa dilo ke ~~xek~~
 sebaka sa bo mothepa.

42 Motlha wa tlhalano ke bona bawe ba swanetsego go teeba. Ge mothepe o tlhadile, a kwana le yo mongwe ba la ba go ba ba motsea pele, a ba na taba. Ba theletsitse fela ge bare e kgopoleleng, pele ga gore e kgopoleleng ba fo isa dilo ka tsa go tlhotla madiba.

43 Bagogadi le bona ba ka seke ba gana ba tla a mogela ba bea ba lebeletse, mokgonyana yo moswa ge a nyala pele. Ka morago ga mo a nyetee, ke gona ba tlago roma sebaka, sa gore e kgopoleleng. Bjalo le bona ba tla ba fa letsatsi ba ba botse gore ka lebaka la gore ke re na ba we.

17 44 Go tlhalana go bakwa ke dilo tse dintsii. Makgatle tiisa go ja, bogwe a se bjago. Mong bogwe a swanelo go tsa ka maatla. Ba trolela makgakgo a mane, le sa a mararo, la ka fase la seke la ja. Le nama ya kgogo le seke la ja la fetsa. Ge le ka ja la fetsa ke moka mosadi wa tlhala o re nka seke ka ya ka mohosa. Le ge le sa hora le fo lesetsa.

Temana ya 3. Tlhalo ya boloi.

45 Mapowase Tselane, o ile a losa mosadi kgorong ya ga Kgotsoka. Leina la mothepe e be ele Matsolelane, mmagwe ele Masako. Bjalo mosadi yo Masako monna wa gagwe o ile a hwa, bjalo a sala a segetse ke Selai (Makwale) Kgotsoka. Tselane a fitlha a kwana le moredi wa bona, le bona batswadi ba dumela.

46 O ile a losa mosadi ka nosi, a kwana nae. Bjalo a isa mabotso, batswadi ba mo amogela. Ke ditaba tsa kgale, ma apisano a mosogana le kgarebe e be ele sekgolomotho sa mosogana mosetsana a ntsha le seka. Batswadi ba tsibiswa ka pudi.
se
Ditaba di ile tsa/pela ka mokgwa o we.

47 Bjalo ge dilo tse we diile, motho yo mongwe/yo mongwe owa tseba gore mokete ke mosadi wa mokete. Fela polelo e kgolo bare ke motlabo wa gagwe ka baka la gore e su a monyale. Ka morago ga mo a isitse dikgomo botlabo bo fedile ke mosadi wa gagwe.

48 Go nyadiwa ga Matsolelane, ba ga Tselane, ba tlhopha dikgomo ba ya ba nyala mosadi wa bona. Ba ile ba monyala ka lesome la dikgomo le dipudi ka godimu. Ba nyetse, empa e su ba fetse, go sa setse tawetsi le pudi tse dingwe, tsa bo letsoku lepheko le mokgoko.

- 49 Mogolo wa Mmaphowasa e be ele Putsane. Bjalo
 19 a bona gore kgomo ya tswetsi e ka seke a e bona, a bolabola
 le makgolo wa gagwe wa mosadi a re go yena ke na le ngwana-
 nkhala le go bjang ge nka go fa yena. Mokgolo wa gagwe a
 dumela, a mofa yena kantle le Makwale.
- 50 Modiro wa ngwana-nkhala ke go tsama se fokola
 mabele a batho, se isa go mong wa sona. O mongwe ke go e
 siba seolo. Ke yona mediro ya sona. Seolo sa Masako e
 be e sa fofe. Seolo se we sa gagwe e be se le kgaufsi le
 tsela. Mong wa seolo o foya ka go tswega, a sa e siba.
- 51 Mosadi a ra fa ditlhwane dintsai, go fitisa ba
 sibi ba diolo. Bjalo ba thoma go makala bare go yena wena
 o siba lebaka mang mosadi are ke siba le lena molesiba.
 Go be gona le seolo sa mosadi yo mongwe kgaufsi le seolo
 se we. Bjalo mong wa seolo ge a o kwamosito wa go siba a
 gopol a gore go siba motho. Fela ge a nyaka go ya meriri ya
 gagwe e tshaba.
- 20 52 Dio lo di sibiwa lebaka la le tlhabula kowa go
 nwewa mekgope. Bjalo e be go bolla koma, batho ba e kela
 mosebethong. Ka morago ga mosebetho o fedile, ba boela
 ma ξ ae, a bona. Mosebetho o be o sebetha ke banna le
 basadi gamogo le masogana le dikgarabe.
- 53 Ka tsatsai le lengwe ba tloga ba ya mosebethong.
 Sekokoi sa phakisa sa robadisa bale. Ba phakisa ba goma ba
 boela magae. Ba be bana le monna yo Botswana Matlhakwana,
 le yena ke motswiri ka gagwe. Ba itse ge ba fitlha mo
 we seolong ba kwa mosito wa mosibo. Ba thoma go makala
 gore go ka bago siba mang boseg o.
- 54 Ma makato ya bona, ba arogela seolong, ba
 hwetsana gore go siba sebatana, monna yo we wa ga Mahlakana
 a dula fase, a phuthulla tsa gagwe dithebele, a dira ka
 mokgwa o a tsebago. a ya a bolaya ngwana-nkhala wa batho
 ba o tloela mo we seolong ba ya magae a bona go robala.
 21 55 Ka moswana ~~Mmaphosa~~^{mokgosi} wa lla bayo bona mosibi wa
 seolo. Ba hwetsana gore ke leswete mosela wa tona o sene
 b joya. Se hwile se mamaretse mosibo, menwana e (medi ya

ka gare e se gona wa tshupa le wa go phethamenwana mebedi. Matsogong a ka pele ka moka, ke gore seatla se sengwe se na le menwana e meraro, se seng le sona se bjalo. Sekgaparetsitse mosibo ka yona ba dio kgwarapolla.

56 Pego ya lehu la ngwana-nkhala. Makgolo wa Tselane, a tloga bosegó a ya ga Tselane, a motsa gore ngwana yola ba bolaile. A mofetola ka gore ta gona taba, teng ga lokwa ga gofele. Ra tla di bona makgolo.

57 Poloko ya ngwana-nkhala, a tloga le makgolo wa gagwe a fitlha a rwala ba ya ba moepela mosopaolong, ba le ba babedi. Bjalo are go makgolo wa gagwe o swanetse go phalolela o rwalle meriri.

22 58 Mosadi a thoma go makala, bjalo a hwetsana gore go boima go phalolela sebatana. Are aowa nka seke ka kgora taba e we. Mokgonyana are, go makgolo wa gagwe, o swanetse go dira bjalo ka gobane e be ele ngwana wa gogo, ke go file yena. Ba tloga ba sa kwana, mokgonyana a ya a phalolela hgwana yo we.

59 Go tloga gona tsatsi le we la phapano ya bona kwano ya se be gona magareng ga mokgonyana le makgolo wa gagwe. Bjalo mothepa a ba a kwa gore bo ba loya sebata, sela sa go bolaiwa seolong e be se monyetse.

60 61 Tlhalo mosetsana a thoma go loma ke mala, a re go mmage, nna a kee, go apea ga Tselane. Mmagwe a re o swanetse go ya ngwanaka, mothepa wa gana, bjalo are o kwane le mang, a re ke kwane le mosogana wa ga Moagi. Leina 23 la mosogana ke Matsopha Moagi. Mmagwe are go lukile ngwanaka kgane ke ge a na le dikgomo.

Matsopha o ile a diega kudu a seke a phakisa a nyaretse lapeng la bo mothepa. Bjalo ba ga Tselane ba ya bogweng ba fitlha ba ba lla magogo. Le ge kwana e se gona mokgonyana yo moswa a se su a nyarela, ka molao, gore ba ba lle magogo kgarebe e bitsa ba makgatle ba gagwe, ba seke ba ba kwatela.

62 Tlhalo yona e dutsi e le gona dipelong tsá bona mo we tabeng e ya go alla mokgonyana legogo, tlhalano e

dutsei ele gona re hwetsana seema se, o seke wa sinya monyana e sa aga se tlhaga. Ba ra gore o tla ra-ka mokgonyana yola wa pele kganthe ga yola dika seke tsa thupala.

63 Nonyana e aga setlhaga ya beela mae ka gare.

Wa ya wa se sinya ke moka e a fofa go tloga yo aga mogongwe.

24 Ka go rialo mo we o boleletse nonyana matsegong. Matsegong ke batho.

64 Mokgonyana le yena a ka seke a fo o kwa ka bo bare bare, a tsea lepara a yo gapa dikgomo. Le ge ba ile ba ~~matshabisa~~ motshabisa a kwa, a na taba, o theletsitse ba ga makgolo wa gagwe ge ba re e kgopolele. Ke gona a tla go bitsa ba gabon, a ba botse taba e we.

65 O ile a mo tlhadisa e sa le mothepa. A mo tshabisa ka gobane ke molao wa gore ge motho a tlhadisa yo mongwe a le kwa gagabo, aowa, ba ka go eta pele. Go eta pele ke gore ba ka mo loya bjalo ke lebaka le we a swanetsego go motshabisa.

66 Motshabisi le yena a swanela go fitlha a dula aowa o swanetse go mosepelela a mo lukise mmele wa gagwe 25 go eleletsa, gore motlhadiwa ge a fosa dikwatana tsa gagwe tsa seke tsa modira selo.

67 Matsolelane, a tshaba le monna yo we wa ga Moagi. Mmaka pela o baka a e swere, se we ke seema. A tshabela le yena go kgaitsemi ya gwgawe. A roma motho a ya go batswadi ba mosogana go bega molato wa morwa wa bona.

68 Sebaka sa fitlha go batswadi ba mosogana, sa tsentsha ditaba. Batswadi bare sepela o motse taba we a re nyake. A boetse ngwana wa batho ba sesu ba tsebe gore o motshabisitse. Sebaka sa boela sa botse mosogana, yena are a seke se swara ke tau se lopela nkwe, nkwe ele selo sa mabala a manyana.

69 Sebaka sa boetea, mantsu a morwa wa bona.

26 Batswadi ba bitsa ba leloko ga mmogo le kgaitsemi ya mosogana, gore ba ba tsibise taba e ya morwa bona.

70 Ba kgobakana, bjalo paago mosogana are ke le SM.

bitsetsa molato, ngwana o tso ntirela molato o tshabisitse mosadi wa ga Tselane. Mosadi ke monyaletse, mola a be a tshabile, aowa pelo ya ka e be e tla thaba. Ditaba di a kwala bjalo re swanetse go kwa kgaitse di ya mosogana.

71 A bolabola are nna a ke tsebe selo ke no bona a fitlha lepere ewe. Ge ke mmutsisa o re ke mosadi wa gagwe. O motshabisitse. Ka motsa gore o boetsa ngwana wa batho, bjalo a gana.

72 Mofutlha sa ntsweng ore se tswe ke se bolae. Ka gorialo mo we ngwana a ka se fo dira. Batswadi ba ganetse mantsu a e. Bjalo ga go sa na thuso e kwang mo we ngwana, a bolelago. Mogolo-golo ore ngwana a lela naka ya mokhura re a setlha ra mofa.

27 73 Ka morago ga dipolelo tsa bona ba ema ga gore re swanetse go setlha naka e ve ya mokhura re mofe. Tselane o setse a kwile gore mosadi wa gagwe o tshabile le monna wa ga Moagi. Nama ya betwa e ya begwa a fo dula a homola a theleteitse lentsu.

74 Nyakelang mono, ke ba ga Moagi ba roma sebaka ga ga Kgotsoka, bare go bona nyakelang mono. Sebaka sa ya sa fitlha sare ke rumile ke baga Moagi ba re nyakellang mono.

75 Lentsu la nyakelang mono la kwatisa batswadi ba mothepa. Mmago mothepa a tloga a leba motseng wa ga Moagi a fitlha a oma ka mokgwa o we, a nyakago a ba botsa gore ke nyaka ngwana wa ka. Ba fo homola a goma a boela gae.

28 Masaka a boela gae, bjalo Makwale a re o kae, are bare segodi sa tsea se tsere. Bjalo ditaba ditseba ke wena ngwana wa ngwanenyana molao o tsea ga mmagwe. Are aowa nna ga ke tsebe selo, oreng o wa dumela ge ba motsea a re retse bjalo ka ge ba ratane, nna nka seke ka kgoni selo.

77 La bitsa ba leloko la gabon ba kgobakana. Ba ba botsa taba e, gore re bone motho o re o rumile ke ba ga Moagi bare ba utswitse ngwana wa lena. Bjalo lena batswadi ba ngwana le reng, taba e mmago ngwana are mmatla seromo o sinya sa gagwe. O bolabotsa ga gona mo we motho a ka bago SM. a sa tsentsha lentsu. Ka go rialo o wa dumela gore ba tsee

moredi wa gagwe.

78 A ba tswelle re ba bone, ba roma sa bona sebaka bare sepela o ba botse mosadi o na le mong, bjalo bona ka gobane ba ratane ba re tswelang re le bone. Ba beya la bona letsatsi ba re re tla fitlha ka tsatsi la gore.

29 79 Dikgomo tsa motlhadi si diphophelwa kgorong e tlare ge ba bona gore o ntshitse monyalo wa go feta mokgonyana yola wa pele ba kgona ba moalla magogo. Ba fitlha ba ntsha lesome la dikgomo le kgomo tse tharo le diphudi. Bjalo ka ge go ngwadile mo 48 gore Tselane o nyetse ke lesome la dikgomo le dipudi bjalo mokgonyana yo moswa o mofitisitse ka tse tharo.

80 Ka morago ga nyalo e we, b alo ba tsentsha bakgonyana ka nwakong, ba ba lla magogo. Bjalo ke bakgonyana fela ba saletse ke go tla go fa mokgonyana wa kgale dilo tsa gagwe. Ba bula difate ba ba bulela ~~fix~~ difate ba babotsa gore re tla le tsibisa letsatsi le we le swanetseg o go tla go fa ~~fix~~ Tselane tsa gagwe.

81 Ba roma motho a ya ga Tselane gore a yo ba botse gore ba e kgopolele. Sebaka sa ya sa fitlhetsa manteu a we.

30 Bjalo ba ga Tselane bare di a kwala, sepela o ba botse re sa bot ana le bona ba botsane ka tsatsi la gore re tla swara kgogo molomo.

82 Sebaka a se lape go sepela sa boy a sa ba botse mantsu. Bjalo le bona ba roma motho a ya go ba ga Moagi go ba botse gore ba tla ka tsatsi la gore ba tle ba bone ge re e fa ba ga Tselane dilo tsa bona. Makgolo o dira bjalwa bja gore ka morago ga mo ba ba file dikgomo tsa bona, ba fe mokgonyana bjalwa.

83 Letsatsi la fitlha mokgonyana wa kgale a dula kantle, ga maforo bjalo yola yena a dula ka ngwakong. Sebaka sa ga Tselane se dula le bona se la le sona se dula le bala. Sebaka se se bolabolago ke sa motlhadi wa bjalo se la se dumela gore ke nnete ke di bone.

84 Kganetsano ya dibaka, mo diganetsanago ba feta
ba tla dibona ka morago. Bjalo mo we a gwaka gwa ba le
kg netsano ba ile ba ntsha dikgomo le dipudi kamoka.

3 / 85 Ba mofa dikgomo tea gagwe, ke moka bjalo
Putsane Tselane, are, dilo tsa ka le mphile ka moka, bjalo
go setse selo ka sethii fela. Ba re, go yena, bolabola
keng, are ke ngwana-nkhala, bare ngwana-nkhala keng. Are
makgolo o wa tseba. Makgolo wa gage are o wa ga fa nna a
ke tsebe selo se we. Ba moganetsa, ba palakana, a tloga a
ba botsa gore ngwana-nkhala wa ka ke a monyaka.

86 Putsane a gapa dikgomo tea gagwe a sepela.
A bolaya pudi ka molamo, ba la le bona ba bolaya ya bona.
Pudi ya ba ga Tselane ea lewa tlhatlhamsi, ya ba la ya
peiwa ka dipitsa. Molato wa fela o e tla mo we.

87 Putsane a roma sebaka gore sepela o mputaisetsa
ngwana-nkhala waka. A ya a fitlha a re ke rumile ke ba ga
32 Tselane, ba re ba nyaka ngwana-nkhala. Ba fetola sebaka
gore sepela o motse a e kgorong ren a re o tsebe. Sebaka
sa boetsa mantsu go tselane.

88 A isa ditaba kgorong a fitlha a bega molato.
Are ke be ke tsea mosadi bjalo mosadi o ntlhadile dikgomo
tsa ka ka moka ba mphile, bjalo kere ba mphe ngwana-khala
keng, bjalo ba gana. Bare ngwana-nkhala keng, a re ke
letswete. Ditaba tea gego dia kwala, sepela o tla boyo
ka tsatsi la gore.

89 Ba kgoro ba roma pampanyene, gore ka tsatsi la
gore o wa nyakega kgorong. Morumiwa a ya a fitlha a ba
botsa gore le a nyakega kgorong. O botse ba geno gammogo
le ditlhatsi a boela morago.

90 Letsatsi la katlholo la fitlha. Banna ba kgoro
ba kgobakana gammogo le bona ba fapani. Ba ba butsisa gore
33 le kgobakane kamoka ba dumela. Bjalo ba isa ditaba go
kgosi bjalo ya bolokolla gore ba bolabole.

91 Mmudi wa lekgotla a ema a re morena lekgotla ba
SM re thobela. Are theletsaneng, le biditswe mo ka baka la

ditaba tsa Tselane o fapana le yo we ya goba e le makgolo wa gagwe kgale. Bjalo le kgopelwa ditsebe le melomo ya go ba lamola. Putsane motho yola o monyakago ke yo wena Kgotsoka o nyaka ke Tselane.

92 Yo mongwe yo mongwe a begela bagagabo ditaba.

Ba goma bare tuu, ba litile lentsu la Kgotsoka. Bjalo are ke a dikwa dikgosi nonyana go lla e e tlhobjago a ka bolabola. Ba ga fela mamondi gore a bolabole pelaelo ya gagwe.

93 Putsane Tselane a ema are thobela dikgosi ke nnete le kgobakantse ke nna ka baka la papano yaka le ba ga makgolo. Ke tlhadile ke mosadi bjalo ba mphile dilo tea ka kamoka go setse ngwana-nkhala kere ba mphe ba gana. Ke 34 moka dikgosi kere ba mphe yena. Pele ga gore a dule fase yo mongwe a re ke kgopela Tselane gore a mpotse gore ngwana-nkhala keng. Are ke letswete, banna kamoka ba homola ba makatsitse ke sebatana se we.

94 Makwale Kgotsoka, are thobela dikgosi monna yo o wa kwala o be a kwane le moredi waka. Bjalo mosetsana a tihanoga a kwana le baga Moagi. Ra ba botsa gore ba nyale, aowa ba ile banyala ramitsara mofa dikgomo tsa gagwe. Bjalo re ga kana nae, mo polelong ya ngwana-nkhala. A dula fase.

95 Masako o ke o bolele are nna ga gona selo se we nka se bolabolago. Dilo tee we a dibolabolago a ke di tsebe. Ga gona tlhatse e e tsebago taba e bare tuu. Mmoledi a re bolabolang ba re tba e we a re tsebe.

96 Ba boetsa ditaba ga mamundi, bjalo are, batho 35 ka moka ba kwala a ba tsebe selo. Ditaba ditseba ke makgolo wa mosadi. Le motlheng ba bolayago ngwana yo we waka ba ile ba bona makgolo a e tla go mpega lehu la gagwe ra ba ra yo moloka ba babedi. Dingwadilwe mo go 56 pego ya legu, go 57 poloko ya gagwe go 58 kgano ya go mophalolela. Mosadi a ganetsa mantsu a we.

97 Mosadi a ganetsa are a ke tsebe o bolela maaka.

Ditabe sidiwe banna, banna ba fo homola go kwagala ba ile ba tsea lebaka le le telele. Monna yo mongwe wa ba lekgotla

are le seke la makala go go filore tuu, taba e bapisa ka e ngwe taba, bjalo re a nyakela are hwetsane.

98 Mmoledi a tswela pele le go bol bola are dikgosi monna o tswaregile e be a kwana le makgolo wa gagwe, ba nyaka go bolaya yo mongwe. Bjalo ditaba tsa mohuta o we a dinyakege. Banna ka moka bare o wakwala. Mamundi a bolabole selo. Ba i sa ditaba go morena are botsang mamundi ditaba tsa gagwe ga dikwale.

36 99. Mamundi a re le a kwala dikgosi bjalo go kaone gore le mphe tsela ko latlha ke banna ba bangwe. Ba isa mantsu go morena morena a re o wa kwala motlheng o mongwe bona ba kile ba bona taba ya mohuta o. Ba mulela tsela ba bona a sepela le mokgomana wa go ya go bega ditaba.

100 Ba ya ba fitlhisa ditaba kgorong ya ba Makhutewi bjalo ba amogela ditaba tse we. Ba ba botsa letsatsi le we ba swanetsego go ba ka lona kgorong. Mokgomana a bula difate a tloga.

101 Letsatsi la ka t holo bare go tsoga ba tsama ba phumula malaka ba libile mosate. Ba fitlha ba kgobakana kgorong ya ba lekgotla le lona le ya fitlha. Ba letela gore Mohlabe o tla fitlha bjalo a seke a fitlha gwa fitlha morumiwa a botsa gore a ka seke a tla.

37 102 A go bulwe ditaba, melato ke e mentsi. A ya a tsibisa kgori are ba melato ba kgobakane. Morena are, sepelang lo bula lekgotla. Mokgomana a boy a bula lekgotla gore le bolabole melato. Ba thoma ka molato wa Putsane.

103 Putane bolabola phapano ya go, re kwe. A bolabola bjalo ka pele polelo ya gagwe, e hwetswa mo go 93.

104 Makwale a ema a bolabola bjalo ka pele bjalo ka ge polelo ya gagwe e hwetswa mo go 94. A boela a dula fase.

105 Are ditaba ditseba ke makgolo wa mosadi. Mowe a ilego a bol bola mo go 96. Masako a bolabola bjalo ka pele, dihwetswa mogo 95. Mo we a bolabolago gore a tsebe selo.

106 Lekgotla la ema mo go 96, mo we Putsane a ilego

a bolabola gore lehu, pego le poloko bjalo makgolo wa gagwe a gana go phalolela, sebatana. Ditaba tse we ka botlalo di hwetswa mo go 54 polao, 56 pego 57 poloko le go 58 kgano ya go phalola.

107 Bjalo ba rakisa kganetso ya mosadi, dingodilwe mo go 97. Bjalo ba nyaka go tseba gore se bolaile ke mang, bare ke Botswana Matlhakwana, se kae, se siba seolo seolo ke sa mang, sa Masaka. Bjalo mokgosi wa lla, batho ba ya ba se bona bjalo ka moswana ga pono, ba hwetsana se se gona.

108 Ba bea ditaba godimu ga mosadi, bare wa ganetea mosadi a seke a ganetsa. Bjalo Makwale wa kwala ga o tsebe mosadi wa gago o wa dumela. Sepelang bonyela mpja. Ba tloga ba ya bonyela mpja.

39 109 Ge ba le thopeng ba roma sebaka sa go bolabola gore ba dumela molato. Ba isa ditaba go morena, bjalo morena are sepelang le ba botse ba ntshe kgomo le pudi. Manteu a ya a ba fitlhela ba kgopela sebaka ba ba botsa gore ka moswana le ditlise. Putesane o be gona.

110 Ka moswana ba ya ba gapa kgomo le pudi. Ba supa sebaka sebaka ea supa kgoro bjalo kgoro ya supa mamundi Mamundi a re kgomo e bolaiwe, ge ele pudi ke tla tloga nayo. Ba bolaya kgomo ba jana motshatshathano a go ka pudi a tloga nayo. Molato wa fela.

Tlhlanlo va go loma : Tema va 2.

111 Goloma ke go sinya leina la motho bjalo le ge motho a se na taba ba molabola ka mokgwa o mobe. Mo we ba dutseigo ba dula ka yena ka gorialo mo we ba loma mosetsana gore a tlhale mosogana.

112 Tab a e ya go loma e a tile kudu mo bathong. Motho a ka losa mosadi e be ba mmona empa ba se na taba nae bjalo morwa mokete a tsena ka lapeng a phumula mosetrana ditshila gamogo le batswadi. Bjalo ke batho le bona ba kgona go tsena bathong.

113 Motho o botsefatsa ke diaparo ge a sa apara le ge se bala sa gagwe se supa gore motho ke yo motse. A ba

APARE selo le go t̄hapa o tla hwetrana e ke le go tlhapa ga tlhape. Le lapa la bo le ge le ka' botsefala e ke ga la botsefala.

114 Ka lapeng la bo mothepa ge a pere bjalo wa hwetsana diaparo dimoswanel a bile a tlhapa. Lapa la bo le ge le na le ditshila o tla no bona le le botse kudu.

41 Temana I Ditshuwana di a topana.

115 Bjalo ke ge go ngwadilwe mo go 112 go phumula lapa la bo mothepa. Bjalo batho ba ba horago ka lapeng la badidi a ba nyake go tsena ka baka la go nyenya. Go bjalo ka mosogana le yena wa tshuwana wa go tlhoka kgomo a ba kwane nae, batho. Bare ke motshela-tshego le ge a ka kwana le mosetsana motlheng ditsebago ke batewadi ba gana.

116 Mamokgadi ngwana Masete mosadi yo we ke tshuwana monna wa gagwe o ile a fapananae, ge mosadi a tsena bogagi bogadi bjalo monna wa gagwe a hwa. Mosadi a kgotlella go dula bogadi bjalo ba bogadi ba seke ba mmona selo. A napa a ba tshuwana ya ditshuwana.

117 O be a na le mogadibo wa gagwe leina ke Magampane yena a tsere ke ba ga Popela. A mmitsa a ya a dula nae.

42 A modirela le sasa la gagwe kantle ga le gora la ga Popela.

118 Letaufi a le na nama, o tsea ka ga mahura wa fa ngwana. Taba e ke seema nama ya mahura ke batho batho. Bjalo ge o file ngwana nama ya mahura wena mofi o sala le ya go ota, ke b na badidi ge la e be e sebaka la letsufi nka be a ile a se je.

119 Ba na ba dira bjalo ba ya ba robala le mosadi bjalo molato ba be ya letsufi. Ka gobane ge motho a nwele bjaliwa a ga tlhana le mosadi ge ele boseg o lla fela go kwa lenteu le la mosadi. Gore ke nnene o ile fela ka baka la letsfifi ka moswana a nyake le go mmona.

120 A thoma go ba le bana bjalo ba lebella gore mosadi o imisitse ke mang, ba seke ba mmona. Ka gobane mosadi ge a na le monkana wa gagwe o tla mmona tsatsi le lengwe a eme lapeng.

43 121 A thoma ka go belega ngwana wa ngwanenyanane leina ke Khulukhutla goba Kulukutla a goma a boletsaa ka mosetsana yo Mangwako, wa boraro mosetsana Maruping. Le le kgothwane la bona la motlhankana. Bana ba we ba gola mo we bo suwaneng. Lapeng la bokgarebe ga go tlhoke masogana. Mo we e be ba sa e, mosdi a lela bana ba ba gagwe ka boima, ba apara masaka bosegoo.

122 Mogolo wa bona a ba a ya go bolla a fetsa go bolla. Go sena le mosogana ka othii. Yo we a monyakago. Ngwana wa batho a sepela matswele a setse kgakala. Ga go na taba mosadi ga se lwe, o tla ba a gatlhana le mothoka wa gagoo. Mosetsana a le botse kudu wa le belekwana, ka baka la busuwana e ke a botse.

Temana ya 2 A topana le tshuwana ya gaboo.

123 Ka tsatsi le lengwe, a gatlhana le mosogana yo Mankepeng Lokweng. A bolabola nae, ka baka la treeo, bjalo mosetsana gana. Ka mabanyana a ya a botsa mmagwe taba e bjalo mmagwe a re dumetsa ngwanaka. ditshuwana dia topana motlhomong a ka tla a go phumula.

124 Pitsa e bela ka go besetswa ka moswana mosogana a leka ka maatla gore a gatlhane le mothepe. Ka tsatsi le we a hwetsana a na le ngwana wa rakgadi wa gagwe. A fitlha a ba dumedisa ba dumetsa. Bjalo mosogana are, go yena o reng ka ditaba tsela tsaka. A seke a moledisa.

125 A bona ga botse gore a nyake go mofetola. A botsa yola a nago nae are motse ke a monyaka yola a motsa a gana a goma a motsa bjalo a dumela mosogana a mofa selhano sa maseleng, yena a mofa lesekha. Ka pisano ya bona ya fela e tla mowe.

Temana ya 2 Mabotsa.

126 Mothepe le mosogana tsa bona di fedile bjalo go setse mabotsa a mosogana ge a botsa batswadi ba mothepe. Mosogana a be a na le mmagwe papagwe a hwile, e sa le ngwana. 45 A ya a botsa mmagwe gore ke kwane le kgarebe. Ke mang Ke Kulukutla ke ngwana wa mang ke wa Mmamokgadi. O dirile ga botse ngwana aka ditshuwana diatopana.

127 Mosogana a fa mmagwe ponto le lesome are ke mabotso a batswadi. Ba roma motho a ifa mabotso a we. A fitlha a ba dumedisa kaj molao, ka morago ga tumediso a tsenya ditaba. Mmagwe a bitsa mogadibo wa gagwe a mmegela. Bjalo a re le ge ke treba gore ba bogadi ba kgopa ka wena, melora motse a go me re tla motsa re sa botswana a motea a goma.

128 Batho ga ba botswa ka molomo fela, a owa ka morago ga polabolo ba fiwa mapoto ba nwa. A dira mapoto a phufutsa a tsoma a botsa ba bogadi gore ka tsatsi la gore le tle kowa gae gona le ditaba. Ngwana wa lena o forane le mothoka wa gagwe. Le tsware kgogo molomo.

46 129 Tala e apeilwe a e lewe ka mphaka. Ba ~~tses~~ tsoga e sale ka moswanyana ba ya mo we ba bitswago. Aowa ba fitlha ba dula ba kgobakana ka moka ga bona. Mmago mothepa a dula fase a ba losa.

130 A thoma go ba botfa gore ke bone mokete a e tla fa o re o rumile ke ba ga Lokweng ba kwane le ngwana wa lena. A ntsha tshalete ela a ba supa. Ba thoma go gana bare aowa a re kwane le taba e we ka gobane o modidi le yena ke modidi bjalo lapa le ka seke la phumuga.

131 Mogadibo wa Mamokgadi yo we Magampane a re le a kwala fela a le kwale. Ka baka la gore motho yo mongwe a ka seke a phumula lapa a hwetsana gore lena beng la lapa le seta go le phumula. Le yena mohumi a ka seke a le phumula. Ga gona taba ditshuwana diatopana. Ba tlano ba ba dira tsa buswana, bja bona ba humi ba di a tsa bona.

47 132 Polelo e we ya gore lapa le phumula ke beng ba lona ya ripa banna mekolo. Ba seke ba kgona go fetola ge ba yo a tlham sa melomo ya bona, bare a owa go wa kwala, a mogelwe fela e be re ka kwa mmago ngwana gore yena oreng. Mmago ngwana are nna a ke na taba gobane ba ratane.

133 Aowa ditaba di lukile bjalo go nyakega sebaka sa go issa ditaba go Lokweng. Ba roma Monoka ke mosadi wa Mokgatlha. Bare sepelang o botse ba ga Lokweng gore bare ditaba tsa lena di lukile. O ba botse gore motsea ngwana wa tshuwana o tsesa le mmagwe, ka gobane mmage le yena ke

tshuwana ka baka la gore a na monna.

134 Sebaka a see le tsatsi le we ka baka la gore le tsatsi le tlhabile. Ke moka ba ntsha bjålwa ba nwa, ke moka ba papakana. A ba sa na taba dilwana dika no sala dietla bona motlhāng ba boyā go kgobakana e tla ba e le letsat̄i la go tla go phophela. Ka moswana seba sa isa aitaba ga Lokweng. Ditaba tsa kwano tsa fela ditla mowe.

48 135 Dilwana tse mokgonyana a salago a ditlisa, dia mogela ke sebaka bjalo sebaka se difa mmago ngwanenyana. Ditlilo tsena monyalong motlhāng ba tliro phophela ba kgonyana.

136 Lokweng a soma senna a reka dikgomo a ba a pheṣa mosadi wa gagwe le makgolo wa gagwe yaba ba ~~ka~~ batho ba tsena bathong.

137 Lebaka la go nyala la fitlha a bitsa ba gabō. A ba botṣa gore ke nt ha dikgomo dia gonyala. Bjalo bare go lukile o ka re supa a ba supa lesome la dikgomo le kgomo tse pedi. Bare o supile, ngwana o rata gore a some ka mokgwa o. A romā banyadi ka mabanyana ba ya bogweng.

49 138 Bjalo ka ge e le molao wa gore bakgonyana ba awanetse go tsena bogweng bosegō. Ba tloga ga gabō ka maetiso ge ba fitlha bogweng ba hwetsana gore batho ba setse ba robetse. Empa banna bona ba se etisa ~~ka~~ kgorong, ba fitlha ba dula kantle ga kgoro.

139 Ba no fela ba gotlhola, go gotlhola ka o thii. Ba direla gore ba tle ba kwe gore batho ba gona. Ba ba ba ba kwa, monna yo mongwe are ke bakgonyana. Ke ile ka kwa bare ba ga Lokweng lehono ba tliro nyala.

140 Ba ya ba tsosa mmago mothepea bjalo yena o botṣa moredie, a tsema a ba bitsa bo makgatle. Ba aala magogo ka ngwakong bo ya ba fitlha ba kwatama fase ka dikhuru ba tse mapara a bona le bona ba ba sala nthago.

50 141 Ge ba setse ba tsene ka ngwanong ba romā mothepea yo mongwe gore a yo ba bitsetsa Manoka. A ya a mitsa, bare go yena re re re dumediset e ba ga Makgolo ka setlhano sa

are a kwetse ke bosego re tla tsoga re e kwa tsa bona ka moswana. A boetsa mantsu go bakgonyana.

142 Ka moswana ba goma ba bitsa sebaka ba motsa gore botsa ba ga makgolo gore re tlilo nyala. Mantsu a ya bjalo are sepela o ba botse ditaba e tla ba tsa moswana, re sa tsama re botsana. A napa a tloga a ya a botsa ba gabon ga mmgo le ba leloko.

143 Ba ya ba nyatsa, ka baka la gore ana selo.

Ba fitlha ba dula kgorong go fitlhela ba kgoakana ka 51 moka gabona. Ka morago ga mo ba kgobakane ka moka ba tse ka lapeng.

144 Bare go mmago mothepa re botse se we wa goba o re bitsetsa sona. Are ke bitsetsa bakgonyana, ba tlilo ka mabanyana bare ba nyaka go nyala. Maduma a bona ke a ke maseleng a matlhano ge a rialo a beya fase. Bjalo bare maduma a kwala, ba botse ba nyarela, re ba bone re kgobakane.

145 Ba ntsha ponto bare lesome ke molomo wa mmago ngwana le lengwe ke la papago ngwana. Re le kwile, bjalo tsenang monyalong. Ba ntsha dikromo tse phethago menwana mmedi ba ditia ka mebala ya tsona. Bare e su re le bone ba goma ba ntsha tse pedi. Ba homola o ba fentshe, bare mosadi wa lena ke yo mogolo napang le fetseng le ntsha tswetsi ba ntsha kgomo le name. Bjalo re go bone, re nyaka kgathi, selepe, mphaka ba ntsha ponto ba goba dilo tse we ka moka.

52 146 Yo mongwe wa ba phophedi are ba bala mafsika, a ba yo digapa, re tle re dibone. Mokgonyana a tswa ka nwakong ka lebelo a ya a boy a digapa. Le molomo ba seke ba ba nao. Monna a goma a diboetsa gae. Bare go nyakega pudi ya morogo ba ya ba tlema ba tla nao, ba bolaya ba ja ba palakana. Le bona bakgonyana ba laela ba tloga.

Temana ya 4 Lá eng la bo mothepa a go tlhoke masogana.

147 Lapeng la Mamokgadi mosogana a be a sa tsene, ka morago ga mo Lokweng a phumutse lapa ba thoma go tsena ka lapeng. Bjalo batho a ba rakiwi a fo ba lebella, kganthe a ba sepe fela ba apaisa mosetsana.

Mosetsana a ba a kwana le mosogana wa ga Lewele.

53 ~~147~~ 148 Mosogana yo we leina la gagwe ke Ntsekane. A ya a botsa batswadi ba gagwe gore ke kwane le mosetsana wa ga Mokgahla. Bare ke mang are ke Kulukutla bare aowa o seke wa thoma ke kgale a dutsi lapeng la mmagwe le mmona le sena taba nae, lehono Lokweng o phumutse lapa le emisa diphotho le ya. Monna yo we o nyetse re a gana a re kwane le taba e we.

149 Motlhankana a t hakana tlhogo are go bona nna ko mo tshabisa, bare go yena mo ile wa motshabisa o seke wa motlisa mo. O mo ise lapelang la mmago le papago rena le ka ditsebe a re nyake go dikwa.

150 A tloga a ya a gatlhana le mothepa mosegare. A motlhalosetsa gore batswad ba gagwe ba gana bjalo mosetsana a re lesetsa ge ba gana. Mosogana are tshabe. Ba kwana ba napa ba bea lebaka.

54 151 A tshaba le mosefisana a tshabela nae ga kgaitsemi ya gngwe Lea wa go tsea ke ba ga Popela. A ba raka ba tloga a ya go kgaitsemi ya gagwe Matsaka wa go tseiwa ga Mokgotho. Yena kagobane a dula kgole a sa tsebe selo a ba amogela.

152 Mosogana a thego a boyka gae, a botsa batswadi ba gagwe gore ke dirile molato. Ke molato wang, are ke tshabisetsi mosadi yola ka go le botsa bare owa kwa mosadi o ka se wa tsea dikgomo tse ba tliro gapa o gafa ngwana wa batho ba we ka tsona.

153 Ba romsa sebaka go batlwadi ba mothepa, sa gore nyakellang mono. Sebaka sa ya go goga molato. Sa fitlha se swere ke kgerana, sa tsena ka lapeng la bo mothepa. A ka a tlhakanetsi ke motho a fitlha a dula fase a dumedisana nabo.

55 154 A thoma go bolabola are ge le mpona ke le bjalo ke rumilwe ke ba ga Lewele. Bare nyakelang mono, ngwana wa lena o mono. Mmago mothepa a seke a mofetola a tloga a ya ga mogadibo wa gagwe a fitlha a motsa mantsu a we.

155 Ba boy a ka ba bedi ba fitlha ba hwetsana sebaka se sale ka lapeng. Mmago mothepa are bol bola mantsu a gago re gokwe. A bolabola bjalo ka pele. Magampane are a kere o tla kwa, sepela o botse bax ngwana yo we wa rena re a monyaka ka ntle le polelo. Wena a re sa nyaka go go bona mo. Go go bona gago e sege o etla le ngwana yo we.

156 Sebaka sa boetsa mantsu ga Lewele sa fitlha sa botsa gore bare re nyaka ngwana wa rena. Batswadi ba mosogana bare o wa kwa, re go buditse. Go tsea mosadi ke go

56 kwana le batswadi, motho a ba ngangane ka yena e se kobo. Sepela o bitea ngwana wa batho ba we a boele go batswadi

157 Mosogana a phura thaba a swabile a fitlha ga kgatsadi ya gagwe a motsa mantsu a we. Kgaitseidi ya gagwe are ba kwala k_ganthe wena o fi yo tsea ngwana wa batho ba kantle le go kwana le batswadi ba gagwe. Mmitse o sepele nae, a mmitsa a tloga nae a ya a fitlha nae gae.

158 Batswadi ba mosogana ba bitsa sebaka sela sa bona bare go yena boetsa ngwana batho ba, kg kgomo. A motsea a moisa a fitlha a bolela gore ba muisa ka kgomo. Bare go yena dia kwala sepela o ba botee rena re baledi fela, re sa botsa beng ba ngwana. A goma a sia mothepa lapeng la mmagawe. A ya a botsa ba ga Lewele mantsu a ba ga Mokgatlha.

159 Banna ba ga Mokatlha ba kgobakana, lapeng la Mamokgadi. Ba butsisa moredi wa bona gore molato keng, ka rabo ya tlhoka. O bona ge monna wa ga Lokweng a go phumutse lehono o nyaka go monyela masepa, motlhankana yo we wa ga Lewele ke kgale a le mo, a go bona a se na taba nago. O wa kwa ngwana rena bojela pele a re bo nyake.

160 Ba roma sa bona sebaka bare sepela o botse ba ga Lewele ba gafe ngwana wa rena. Sebaka a sepela sa ya sa fitlhetsa mantsu ga Lewele. Ba ga Lewele bona sebaka ka kgomo tse tharo, ka ela ya pele ya ba tse nne.

161 Molato wa fela o e tla mo we. Motho ge a ile a thsabisa mosetsana batswadi ba se nye gore a motsee, kgafo ke tsona kgomo tse nne.

58 162 Ka gobane mosetsana a ima, ba ga Mokgatlha ba roma sebaka ga Lekweng gore tlang le tsee mowadi wa lena. Re bile re tso amogisa, a be a tshabile le mosogana wa ga Lewele. Ge la e be a imile ekabe a ile a bikisa ke bakgekolo.

Lokweng a fitlha a beka mosadi wa gagwe. Melatwana e we a go ba a sa tla ntsha ke moka ya fela ka baka la bophoko bja moredi wa bona. Ka gobane o be a swanetse go ntsha pudi ya kgata lapa, pudi ya letsoku le pudi ya mokgoko. Dipudi tse we ka moka di a bolaiwa. Mafello ge a beka a ntsha kobo ya mmago ngwana le patsi ya papago ngwana.

164 89 Ngwana yo we wa ga Lokweng o be a lukile kudu a ntsha kobo ya mmago ngwana a mofa le jase ya papago ngwana. A phetha tswanelo ya gagwe. Ke yona tlhalo ya go loma, mosogana yo we o be a lumile Lokweng bjalo moseteana a kgolwa.

Tema ya 3. Pere ya magadi mabedi. Temana I E male tlhalano ya go loma.

165 Ditaba tse tsa ka fase dilaudisitse ke Mose Masete. Ke motho wa naga e, ya gesu, o tawaletse mo nageng e, mphatho wa gagwe ke Manala. Bjalo o tla thoma go tlhalosa ditaba tsa pere ya magadi mabedi.

166 Pere ke mosadi wa go tlhala matshegong. Bjalo mosadi o tlogela monna wa gagwe a setse a mmikile, ka baka la go sekwane le monna wa gagwe. Motlhomong monna o fo tlhwa a tia mosadi wa gagwe mosadi a sena mol-to. Bjalo monna wa mohuta o we bare ke lerobo, o na le lerobo, ke moka mosadi a ba a tlhala ~~ba~~ lerobo la monna. Batswadi ba mosadi bona pelo tsa bona dika seke tsa thabela gore ngwana wa bona a tlhwe a teiwa, o tla kwa bare go tlhoka dikgomo ra mofa ngwana wa rena a tle a dule a khutse seroba.

60 167 Gona mowe phapanong ya monna le mosadi, dihwihwiri ditsene fase, ba hwirihwiriretse mosadi gore a tlhale monna. Ba loma mosadi ka ka mekgwa ya monna wa gagwe. Bjalo ka ge le yena ka matlho a bona le botlhoko a bokwa ke moka wa dumela.

168 Bjalo ka mosadi yo ngwana Matewiki ke ngwana Mongale a tlhala a le matshegong. O be a teere ke ba Magakala bjalo monna yo we a goba a motsere o be ana le lerobo. A bona mosadi wagagwe a segisana le monna yo mongwe ke moka ke molato, ka mabanyana o teiwa. Go ba a ema le mosadi yo mongwe ke molato o be a moapisetsa monna yo mongwe ka mabanyana o teiwa.

169 Boego monna a robale o lala a omana o omanya mosadi. Bjalo mosadi a tlhakana tlhogo a se sa tseba gore o swanetse go phela bang le batho. A motia mosadi a tloga a tla ka mono batswadi bare a dule.

61 170 Ge mosadi a dutsi batswadi ba lebeletee monna wa gagwe gore o tla fitlha. Kganthe mosadi a dula o gare o kwana le monna yo mongwe wa ga Masumu. Motlheng monna wa gagwe a fitlhago a molata mosadi a thoma go tshabs le monna ba fo tshaba le mawa ba sa tsene motseng wa motho.

171 Monna are ke latile mosadi wa ka, batswadi bare o wa kwala, bjalo mosadi wa gago ga re tsebe gore o ile kae, bjalo ka ge le wena o ile ge o tsena mo wa mmona. Monna are le a motseba mo we a ilego bare o re motsebe, motlhommng o tshabile wena.

172 Monna a goma a boela ga gabu bjalo ba sala ba nyakela mosadi. Ba ba hwetsana ba thabeng ya Makara, ba ba botsa gore ba boe gae. Bjalo ba boyo mosadi a napa a tsenela motseng wa ga Masumu. Bjalo Mathule Masumu a re taba e le bakile marumu.

62 173 Ke ditaba tsa kgale e be basadi ba sa nyadiwa ka matsepe. Bjalo ba ga Masumu ba ntsha kgomo ba yo rapela molato o we. Kgomo e we e be e le kgomo ya tshupja, ba amog la kgomo bare selo se sekakaa sa go phala ditshipi.

174 Ba ga Masumu ba ya ga Monguale ba nyala moredi wa bona ka matshepe. Ba we ba Magakala ba ga Matlhakwana ba fologa ba tla ba tsea matshepe a bona. Ke moka ditaba tsa bona tsa fela dietla mo we. Mosadi bare ke pere ya magadi a mabedi e ele gore o bile pere ka baka la lerobo la monna wa gagwe.

Tema ya 4 tlhalo ya setshakgatshakga. Temana ya I Mokgoni wa kosa.

175 Kosa e na le dithakga, tse we ba dibitsago gore ke ditshakgatshakga. Bjalo o re a kgona ya ba le yena e a moswanelo. Mo we o no bonago mothepa a lla, ka go bona
b3 meletse ya mosogana e motlhakanya tlhogo.

176 Bjalo ka mosogana yo Elias Goodi ge a bina kosa e be e ke o belegile nayo. Ele se thakga sa kosa, o hwetsana methepa e wa pele gagwe ka dikhuru. Molala le dinoka tsa gagwe dirobega ka dithepe. Go sena mosetsana yo e moganago yo mongwe le yo mongwe a molela.

177 Ya ba gona le mosetsana yo mongwe bare ke Moswedi ngana Monguale papagwe e be ele Morakang Dikgaitse di tsa gagwe ke bo Ntsholo le Ntsekane. Bjalo Moswedi o be a tsea ke Mapolanka Mokgatlha. Ba monyetse ba feditse.

178 Mothepa a kgatlha ke meletse ya Soodi a tlhala Mokgatlha, a tshaba le Soodi. Batswadi ba gana go bona ditshila tse we ba ya ba moamoga ba fitlha ba tlema mosetsana ba motia ka mokgwa o soro mo we a bago a idibala. Ge a tsoga ba mmotsa gore o ya ga Mokgahla, are go kaone gore le mpolae, le nkise ke hwile ge gona ke sa phela gona nka seke ka ya.
b4

179 Ditaba tsa ba boima, batswadi ba tlhakana tlhogo ba se sa tseba gore ba ka dira bjang. Ba motlemolla a goma a tloga a boela ga Soodi. Ba goma ba ya ba motsea. Ba tla ba lwa le moredi wa bona. Moredi wa bona a re go bona ke ntle le gore le mpolae nna nka seke ka tloga go ya go Soodi.

180 Bjalo ba bona gore ba kaba ba bolaya ka gobane naga ke ya sekgora a re molesetseng. Monna yo we a tle a nyale. Ke moka ba molesetsa a tshaba le bjalo ba theletwa yena mo a re nyakelang mono.

181 Soodi a roma sebaka sa gore nyakelang mono.

b5 Bjalo bona ba roma sa bona sebaka sa gore ba tle ba nyale. Ba botse sebaka gore sepela ba botse ka tsatse la gore ke rena ba we.

Sebaka sa boetsa mantsu ga Mongaale.

182 Letsatsi la fitlha la gore ba yo nyala. Ke le baka la mo go sa gapiwa le bo mmammalane. Ba nyala ka lesome la dikgomo dinago le kgomo tse tlhano. Dipudi tsona a di badiwi. Bjalo bare go bona sepelang re tla le botsa letsatsi le we le swanetsego go tlilo bona ga dikgo o tsa lena ge ba ~~Makgatla~~ Mokgatlha ba tlilo gapa.

Temana ya 2 e kgopoleleng.

183 Bjalo kage go ngodilwe mo 64 mokgonyana a swanelo go kwa bobarebare le mogo 81 e kgopoleleng. Ke se we motlhadiwa a swanetsego go sedira a fo dula a re tuu, bona ba tla motsa gore e kgopolele. Bjalo ba ga Mokgatlha le bona ba ile ba fo dula ba theletsa ba ga Mongaale ge bare e kgopoleleng.

~~66~~ 184 Ba ga Mongaale ba roma sebaka sa go ya ga Mokgatlha gore sepela o ba botse rena re sitile ke ngwana bjalo ba e kgopolele, mesebjana ya bona. Sebaka sa ya sa ba botea mantsu a we. Bjalo bare re dikwile sepela o ba botse re sa boteana. Re tla ba botsa letsatsi. Sebaka sa goma sa ya sa ba botea mantsu a we.

185 Ba ga Mokgatlha baetsa ge dikgomo diya go nyala ba bitsana ba kgobakana. Bjalo motlhadiwa a ba botsa gore ke kwa ba ga Mongaale ba re re kgopolele mesebjana ya rena. Dia kwala, tshukudu e t habile ka go tlhe, a bare mosadi so we, aowa ba itse basadi se ba we.

186 Be ang letsatsi ro gapa manamane a we a rena. Monna nkgago e nkga le gagwe. Ba roma sebaka gore sepela o ba botse ka tsatsi la gore ke rena bawe. Sebaka sa isa mantsu awe.

67 187 Letsatsi le we la fitlha ba ga Mokgatlha ba swara kgogo molomo. Ba ya ba kgobakana kgorong ya Motlhadiwa, bare kown ba gatlhane kamoka dira tsa kgona ditwa tsa leba kgorong ya ba Mongaale. Ba kgobakana ka moka bjalo ba thoma ba ya ga Mongaale.

188 Ba hwetsana ba ga Mongaale le bona ba ba letsetse.

Ba fitlha ba dula kantle ga kgoro bjalo bona beng ba kgoro ba dula ka gare ga kgoro. Ba ga Mongaale bare balang dikgomo tsa lena, kamona ga tsona.

189 Ba ga Makgahla ba bala gore re nyetse ka lesome la dikgomo dinago le kgomo tse pedi. Bare le a kwala, ba gapa lesome la dikgomo dinago le kgomo tse pedi ba ba fa. Bare dikgomo tse re a di bona fela le re file disele, kgomo tsa rena re a di bona re feng tsona. Le tlare tse we di senago gona. Aowa ba ntsha tse we tsa bona ba ba fa.

68 190 Bare dikgomo re di bone bjalo re nyaka bomammalane. Ba ga Mongaale bare e be le sa fisa. Bare ke molao, wa gore re gape bo mammalane, bjalo ba gana. Ba tloga ba fapane ka bo mammalane, tsela tsona dikgomo tsona ba digapa.

Temana ya 3 Ditaba tsa go va kgorong.

191 Mokgahla a isa ditaba kgorong ya ga Masumu. Bjalo ditaba tsa amogela, ba motsa letsatsi la gore o tle ka tsatsi la gore. Ba roma motho a ya ga Mongaale gore go mmotsa gore ka tsatsi la gore o wa nyakega kgorong ke molato wa ga Mokgahla.

192 Letsatsi la fitlha la katlholo, ba ya ba kopana mosate. Bjalo letsatsi le tlhabile ba melato ba we ba gatlhanego ba ka tse na ra ba re e kwa tsa bona. Ba butsisa bona ba ga Mokgahla bare re na re tlhakane, ba goma ba butsisa ba ga Mongaale le bona bare re tlhakane.

69 193 Nonyana go lla e e tlhobjago bjalo o ka bolabola Mokgahla, re kwe tsa ka ganong gago. A begela ba ga bo ditaba bare go wa kwala, o ka ema wa tswa tsa ka ganong gago.

194 Mapolanka Mokgahla, thobela dikgosi, bare morena ke t ile mo kgorong ka phapano yaka le ba ga Mongaale, e be ke tsea mosadi bjalo o tlhadile. Ba mpitsa gore ke tle ke gape dikgomo tsa ka bjalo ka fitlha ba mpho tsona. Ka ba botsa gore ke nyaka mammalane bjalo ba gana ke mokgwa o we ke tlilego ka ona mo. Morena dikgosi ge a rialo a dula fase.

195 Morakong Mongaale, thobela lekgotla. Ke nnete go bjalo dikgomo tea gagwe ke mofile bjalo re fapana mo ga

bo mammalane. Kere nka seke ka mofa, ka baka la gore o be a sa mphisa. Morena ke moka.

70 196 Ga gona ditlhatae ka gabone a ba ganetsane.

Ditaba se diwe banna. Bjalo ka ge e le molao banna bare Mok Mongale o swanet-e go fa motlhadiwa bo mammalane ba gagwe. A gana are nka seke ka mofa bare o wa kwala, monna o gana a ka ya le thopeng, a re nka seke/ya thopeng ke sa epone molato.

197 Ba fa motlhadiwa tsela a feta a tsena kgorong ya M_nhlabe. Ditara tsa gagwe tsa amo_telwa. Ba mofa letsatsi le we a swanetsego go fitlha ka lona. Ba roma pampanyane a ya a botsa Mongaale.

198 Letsatsi la fitlha la gore ba e kgorong. Yo mongwe le yo mongwe ge a tsoga o tsama a phumula malaka, a libble kgorong. Ba fitlha ba katelana kgorong bjalo mmundi wa lekgotla a ba butsisa gore le kopane ka moka, ba dumela.

71 199 Ditaba tsa tsena. Mokgahla a bolabola bjalo ka ge a bolabotse mo go 194. Mongaale le yena bjalo ka ge a bolabotse mogo 195. Bjalo kgoro ya bolabola bjalo ka kgoro ya pele, ditaba tsa yona ka mo go 196.

200 Mongaale a ka a e tumela molato, a gana bjalo ka pele. Kgano ya molato. Ba mmotsa gore a e thopeng, bjalo a gana go ya. Ba moswara ba motlema are go bona se we se ilego le ntlembe se tlaba ea re ntlemoleng. Ba motlogela a le bjalo. A fetsa matsatsi a mane, ba ba ba motlemolla.

201 Ba fa Mokgahla tsela, a ya Makhutswi ba fitlha ba amogela ditaba tsa gagwe. Ba motsa letsatsi ba botse motho yo we a motlisitsego gore o botse Mongaale le yena a ba gona ka lona tsatsi le we. Aowa ba bula difate ba tloga.

72 202 Letsatsi la ka tlholo la fitlha ba ya ba kopana kgorong. Bjalo lekgotla le lona la gatlhana bjalo mmundi wa lekgotla are go lekgotla go bonagala e ka melato ba tlhakane bjalo re ka theletsana. A ba butsisa ge ba gatlhana ka moka ba bolabola gore ba gatlhana.

203 Bjalo Mokgahla o be o ka bolabola. A bolabola bjalo ka pele, mo we go ngodilego mo 194. Mongaale le yena a

no bolabola bjalo ka pele mogo 195.

204 Banna ba lekgotla bare ga gona taba e we batho ba ka e bolabolago. Mongaale o na le molato, bo mammalane ke molao, o swanetse go nthsa a mofe. Sepela bonyela mpja, monna are ke a lekwa dikgosi bjalo thopeng gona nka s ke ka ya ka baka ha gore a ke tsebe molato. Bare o wa nyatsa motlemeng. Ba motlema, a fetsa beke ka moka ba motlemile, ba ba ba motlemolla, bare a ntshe dikgomo tse we a gana.

73 205 Ba fa Mokgahla tsela ya go ya molopeng (Leydsdorp). A ya a fitlha ga banna ba ba go bolabola ditaba ka ngwakong. Kganthe ka ngwakong go belegwa batho. Ba ya ba mofa setlakala se we.

206 Ka le tsatsi le we ba ba beetsego lona, ba thulama ba ya ba robala tseleng. Ka moswana ga boesa, ba wela tsela. Ba itse ge bare ba bula kantoro ba tsena. Ba dula, makgowa a sa soma mosomo wa bona a bana taba le batho.

207 Ka morago ga lebaka le letelele ba bitsa ke man moka ba tsena ka ngwakong. Bjalo ba botsisa Mokgahla gore o lla kang, a bolela ke lla ka bo mammalane. Mongaale bolabola are dikgomo ke mofile bjalo a ke kwane nae tabeng ya bo mamm alane ka gobane o be a sa mphisa.

208 Komosasa a butsisa gore bo mmammalane keng, bjalo ba tlhalosa gore bo mmammalane ke manamane, aogo tswalak ke dikgomo tse we a ilego a nyala ka tsona. Bjalo a re go bona ke molao wa gore gobe bjalo ba dumela. A re go bona taba e we a se taba dikgomo o be o mofile bjalo ka go rialo mo we ga gona bo mammalane. Dikgomo tse we a go filego ke moka molato o fedile. Sepelang molato ga o gona.

209 Ke moka a ba tlhogela a ba a swere mediro ya gagwe Mmaloo! banna ba a ba tla go aga naga, ba tlilo tsenya melao ya rena. Ya ba lephodisa lere phomang ke moka ba tswa. Molato wa fela o e tla mowe.

210 Ba fitlha gae, bjalo a ya a tlhalo setsa tsa ba mosate mantau a. Ba re go Mokgahla dula fase o khutse, e tselo banna ba we ke masoboro. Tse ba bolabolago e ke go

bolabola ba banyana. Banna ba we batlilo roba melao ya rena.

75 Tema ya 5 Pere ya magadi mabedi. Temana ya I tlhalo ya go tloga matshewong.

211 Monna a kwa meletse ya mosadi wa gagwe. Monna yo mongwe o hwetsana e ka o phala wa gagwe. Mosadi. Go bjalo ka ge selo sa go utsawa se tsefa go phala selo sa go fiwa. Monna o kgetha mosadi wa monna yo mongwe ke moka a laela mosadi go sele, mo we mosadi a fo dulago a fapana le mosadi wa gagwe.

212 Bjalo ka gorialo mo we o direla gore mosadi a tle a kgone go bona tsela ya gore a tloga. Ka gobane monna o tla re o bolabodisa mosadi bjalo mosadi a fo fetola ka mokgwa o we a kwago pelo ya gagwe bjalo ke mokka a wa kwata, o wa tia. Bjalo batho ba tlilo tsea phoso ba e fa monna.

213 Mollo o fisa yo a o orago motho e ka be a ba dimana e be nka go a dima wa ya a dula nae, matsatsai a se makae. Ka polabolo a monna bjalo bare go yena lalla o sware motho yo a go fapantsahago le mosadi yo wa gago. Ge o na le gotlhwa o tia o tla ba wa e polaela.

Temana ya 2 Motsatsi.

214 Bjalo ka mosadi yo Motsatsi o ile a tsea ke Mokhutswe Mokgahla. Bjalo a tlhala a tsea ke Sengange Masate. Ke dirile phoso Mokhutswe Mokgahla e be e le motlabo wa Motsatsi bjalo monna wa gagwe ele Sengange Mosate. A goma a tlabolana le Morakong Mongaale bjalo mosadi a ba le batlabo ba babedi.

215 Morakong a kwa bose bja mosadi ke moka a thoma gora mosadi gore monna wa gago ge a bolabola wa seke wa motheletsa. Mosadi a dumela a dira ka mokgwa o we motlabo a mmoditeego ka ona. Monna a seke a motia bjalo mosadi a swaba.

216 Monna are go mosadi bjalo ka ge monna wa gago a sa gotii maano a mangwe sea. Ke tla tla bosegoo kowa ga geno bjalo o tsoge bosegoo o motlogele o tle go nna. Mosadi a dumela mantsu a motlabo wa gagwe.

217 Monna dira bjalo a tloga bosegoo a ya motseng wa bo mosadi. A fitlha a dula ka mafuri. A tsoga a ya a

mohwetsa ba dira modiro o we wa banna le basadi. Ke morago ga mo ba feditse modiro we, mosadi o boela ngwakong wa gagwe. Monna yola yena o sala a dutsei mola sekhung. Ka morago ga lebakana ke moka o wa goma o wa tsoga a ya ba yo dira modiro o we.

218 Monna wa gagwe ge mosadi a boy a re o dira bjang, are ke a bjega. Monna a homola, O itse ge a e tswa la boraro monna a tsoga a molebella a bona a sobella ka fase ga sellare. A nekella a kwa ba hebehebetsana a thoma go sepela a eya mo we. Ba kwa ka dikgwatlha di lla, ba tehaba. Monna a goma a boela ka gae, a hwetsana mosadi a se gona, ke moka a robala.

78 219 A lebella gore o tla boy a seke a boy a. Bja ba bjaasa, mosadi a saka a boy a. Monna a lebella gore o tla bona a tlisa ke motho yo mongwe a seke a mmuna. Bjalo letatsai la ba la dikela a ya a la legogo ka nosi a robala.

220 Ka moswana ge bosele, monna a thoma go tsama a nyakela mosadi wa gagwe. A tloga a ya ga batswadi ba mosadi a fitlha a butsiesa gore mosadi waka e su le mmone fa. Ba re aowa, monna a tlhakana tlhogo a se sa teeba le gore a ka dira bjang. A gopola gore motlhomong a ka ba a ile go epolaya go ba bjang.

221 Eganthe mosadi o gona o fo tshaba le Morakong. Ka tsatsi le lengwe ba hwetsana ke monna yo mongwe ba dutsei ba e ketlile. Ge ba mmuna ba thoma gore ba tshaba, ya ba a ba tshabe selo, o ba tsibile, a ya a botsa mogatse mosadi. Bjalo mosadi a tena ke lesoka are go monna ge ele nnate o nyaka go ntsea a ree gageno.

79 222 Monna a kwa mosadi ba boy a gae, bjalo monna a ya a uta mosadi ga kgaitseidi ya gagwe. Morakong e be ele monna wa motse a roma sebaka go batswadi ba mosadi bjalo batswadi bare taba e we a re nyake. Mosadi ke wa ga Masete, go kaone gore ba rome sebaka ga Masete.

223 Banna bare aowa ba ga Masete ba ka seke ba kgona taba e we. Lena le swanetse go bitsa mokgonyana wa lena, a tle

a kwe mantsu a sebaka se. Ba dira bjalo ba bitsa Masete bjalo sebaka sa tla sa tlhalosa mantsu a we Masete a theletsitse bjalo Masete are go lukile a nyale mosadi a gotlogela o tlogile.

224 Ba fetola sebaka gore sepelang le mmotsae a nyale monna a ntsha lesome le dikgomo tse nne. Batswadi a gagwe ba re Masete gapa dikgomo ka moka rena taba e ngwana yo a e dirilego a re nyake. A gapa dikgomo ka moka, molato wa fela o e tla mo we.

80 225 Temana ya 3. Mokhutewe Mokgahla.

Monna yo o be a kgethile mosadi yo we Motsatsi bjalo are go bona gore o kwana le Morokong a boetsa maoto morago o bone ga botse gore mosadi ke sephoko, o nyaka go ba lwasantsha.

226 Mahlokwe Mokgahla, a kwana le mosadi, mosadi e sale wa ga Masete. Bjalo ba fela ba phosisana le Morakong mo mosading. Morakong are go monna yo we wa ga Mokgahla o ka seke wa dira selo mosadi ke waka. Nna ke tlabu ka motsea yo la a gana a re o ka seke wa motsea ge o ka motsea o ka sala o dutsi nae nna ke hwile.

227 Ka morago ga mo Morakong a tsere Mosadi Mahlokwe a tsena ka ngwakong wa gagwe a e tlhama ka ditlhamo tsa gagwe a fetella a tsea sethunya sa gagwe a tewa a ya ka kgorong a e polaya ka sona. Ba kwa sethunya ge ba e ya ba hwetsana a hwile.

81 228 Morakong ke monna wa matlhatsi, a tsea Motsatsi le bana ba gagwe. Sengange are le bana a ke sa ba nyaka ke bana ba noga ba ka sokologa ba ntoma. O be ana le bana ba Tahilo Matlakala le kgaitse di ya bona Madibi bjalo ba napa ba bitsa ka lelopo la ga Mongaale. Molato ke gore ba gafile ke papago bona ka gobane molao ge mosadi a ile a tlhala bana ba sala ga motlhadiwa ka gobane ke madi a gagwe.

Tema ~~5~~ ya 6. Tlhalo ya sebokwana. Temana ya I Sebokwana ke ke gore matswale o robala le ngwetsi.

229 Ta a e ya sebokwana ke taba ya balaudi. Balaudi ke bathoka ba we ba tlilego mo nageng e, bjalo lehono ba tlogetse

bothako ba e tira basotho. Bona ke tlhago ya bona, morwa wa gagwe a tsea mosadi ka morago papagwe o swanetse go robala le ngwetsi o re o ntsha sebokwana. Bjalo mo nageng ya gesu taba e we ga e gona.

82

230 Bjalo le bona balaudi a ba sa soma modiro o we. Ka baka la gore ba tlhakane le rena. Ba tsea na le basetsana ba mo, ga ba sakgona. O kwa bo tsoga ba bolela gore matswale o lala a re bulela ngwako. Ge a ile a motea taba e we ke moka o tsoga a bolela gore matswale o be a re o nyaka go n sha sebokwana.

231 Bjalo ka gorialo mo we batho ba fela ba ba sega bare ke dimpja. Le baredi ba bona pele ga gore ba bikiwe ba bantsha sebokwana monna wa gagwe a kgone a mmeka. Bjalo taba e we e maswabi kudu gore papago moredie a robale le moredi wa gagwe.

Tema na ya 2 Makgoba Masete.

232 Makgoba Masete ke motho wa naga e, o belegile mo bjalo ke motlogolo wa ga Moeng, bjalo ba ga Moeng ke bathoka. L hono monna yo a thoma go dira mokgwa wa bathoka wa go nyaka go ntsha sebokwana.

83

233 Monna yo wa ga Masete a ka a ya go tsea ga malome a gagwe. O ile a tsea mosadi kgorong ya ga Mohlabe moredi wa mohum-gadi Mafefera. Leina la mosadi wa gagwe ke Mmolawa bjalo moraci yo a belega bana ba Mahole le Makaeppea. Ke ngwadile ba ba tlhankana f la.

234 Barwa ba mokgalabje yo we ba gola, bjalo ba tsea basadi. Bjalo a ya mo we go betsi are o nyaka go ntsha sebokwana. Bjalo ka ge tabe e we ba sa etlwaela, ba gana a tswela pele le go bolela taba ya mohuta o we.

Temana ya 3 Mahole a tsea mosadi.

235 Mah le ke morwa wa Makgoba wa pele. A losa mosadi ngwana Moraba, ba monyala. Bjalo ba mmekela mosadi yo we a fitlha bogadi. Monna a tloga a ya makgoweng, bjalo papagwe a sala a ya go ngwetsi a re go yena e ba mosadi, ngwetsi a gana.

84

236 A tloga a ya ga Modise Masete a re nna ke makatsa ke matswale o re o nyaka go robala le nna. Modise a makala

853 taba e we bjalo a ya ga Makgoba a mmitsetsa thopeng a mmotsa
taba e monna a seka aempa are le ge o seka taba e we a se tab
o seke wa tsoga wa boeletsa.

237 Mok alabje yo we a tswela pele le taba e we.

Bjalo ngwetsi a bona gore taba e boima a tloga a ya a dula
gagabo. Monna a boy a makgoweng mosadi a fo dula gagabo,
bjalo monna a molata. A ya a motsa gore ke tsenya ke papago
ore nna ke be mosadi bjalo monna a seke a tlhokomela polabolo
ya mosadi.

238 Mosadi a re go monna ge o nthata o swanetse go
tia ngweko waka, o a ge go sele. Monna a gopobla mosadi gore
o bone gore a bone batlabo ba ~~agwe~~ ga botse. A re go
mosadi a rie gae mosadi a re nna a kee, are go batswadi
mofeng dikgomo tea gwe, nna botlhola nka se bc kgone.

~~85~~ 239 A napa a gana go boela bogadi bjalo batswadi ba
tlhopha dikgomo ba fa ba ga Masete. Ke moka a tlhala ka ona
mokgwa o we. Mahole a tsama a losa basadi ba gana ka baka
la papagwe. Ba tshaba gorobala le matswala wa bona.

Temana ya 4 Makaepa a tsea mosadi.

240 Makaepa ke moratho wa Mahde bjalo a tsea mosadi
leina la mosadi ke Maseboko nwana Maseokoma. Motho ga latlhe
mokgwa wa gagwe a boeletsa a ya ga ngwetsi a re o nyaka go
ntsha sebokwana. Bjalo ngwetsi a gana e ba a ya a botsa
mmago monna wa gagwe.

241 Mmolawa a bot a monna wa gagwe gore ke kwa
ngwetsi wa gago o re o wa ntswenya wena o re a be mosadi, o
nyaka g ntsha sebokw na. Monna a thoma go seka taba e we
mosadi a thoma go mo omanya mo we batho ka moka ba bago ba
dikwa. Le ga go le bjalo a tswela pele le modiro wa gae.

86 Temana ya 5 A tloga a ya a dula gagabo.

242 Mo we kgwatla ya tsogo e ga tile go le ya morago
e tla gata gona. Bjalo ka nwetsi wa pele yo we ditaha
tsa gagwe dingodilego mo go 237 a tshabel a gagabo. Bjalo
ngwetsi wa mathomo o ile go tshabel a gagabo a ya a dula a
seke a forana le yo mongwe.

243 Ngwetsi wa ka morago o i e go tshabel a gagabo
a napa a ya a bekana le monna wa ga Phasa. Monna o ile ge a
boy a makgoweng a hwetsana mosadi wa gagwe a se gona. A

butsisa batwadi bjalo batewadi ba mmotsa gore o ile gagabo.

244 Kgoka setlhako se tie o sebe monyatsi wa leeto.

Monna a robala a tsoga e sale ka moswanyana a lata mosadi.

A fitlha bogweng a hwetsana gore mosadi wa gagwe ga gona. A utsisa ba ga Makgolo wa gwe bare e sale a tsoga a tloga a re tsebe gore o ile kae.

245 Mokgonyana a dula ba ga makgolo wa gagwe ba faga tra go ja bjalo ba mofa dijo kgorong. A thoma go makala a seke a bolabola a fo homola a tloga a ya motseng o mongwe a fitlha a ba a dutsei mo we. A thoma goba a nege taba e bjalo ba la bare re dio go seba, mosadi a o sale nae, o dula ga Phasa o robala gona.

246 Monna a fitlha ditsebe pelo ya pherekana A tloga a boela ga makgolo wa gagwe are go makgolo wa gagwe mosadi waka le re o ile kae, makgolo a re a ke tsebe a ke modisi wa mosadi wa gago.

247 Monna a tloga a ya motseng wa ga Phasa a hwetsana mosadi wa gagwe a dutsei le Phasa ka ngwakong a fitlha a ba dumedisa ba dumela bjalo monna are go mosadi ke latile wena Mosadi are owa ntata e dio ba nna phuti monna a thoma go makatpa ke polabolo ya mosadi.

248 Monna a tlala ke pelo a tsema ka ngwakong a tsea mosadi ka letsogo bjalo mosadi a leka go gana, a mogoga a tswela nae kgakala. Monna yola wa ga Phasa a leka gore o lwa lemong wa mosadi bjalo mong wa mosadi a lesetsa mosadi a thoma go lwa le monna. A tia Phasa mo we a bago a idibala, mosadi a tshaba.

249 Monna a goma a boyo gae, a fitlha a banegala bjalo mmagwe are ngwanak basadi le ka sebe nabo ka baka la papago. Ge le tlogile le ile makgoweng o sala are o nyaka go ntsha basadi ba lena sebokwana. Ke baka le we ba tshabago

250 Ke moka ba motlhadile, bjalo monna are ke nyaka dikgomo tsaka. Bare dikgomo re ka seke ra go fa ka gobane mosadi o tlogile ka baka la botlhola bja papago. Monna a isa

SM ditaba kgorong, ya Makhutswi bjalo ba amogela ditaba tsa gagwe.

- 89 251 Temana ya 6 Phasa a ya kgorong.
 Ge Masete a tloga kgorong, Phasa a sala a tsena maotong a gagwe. A fitlha a e pobola bakeng sa go tei a gagwe bare go yena o nyakilo mohwetsa mo. O sa tswa go tloga, o be a tlide ka baka la go tlhadiwa ke mosadi. O tle tsatsi la gore o tlatla o gatlhana nae.
- 252 Ka tsatsi le we ba kgorong ba le ba ilego monna a a gatlhana le Masete. Bakeng sa gore go tsene ditaba tsa Masete, tsa go tlhadiwa ke mosadi bare ditaba tsa Masete di tla ema, re bone ditaba tsa madi pele. Ditaba tsa tlhalo re tla di bona ka tsatsi le lengwe, peo tsa tlou a diphatlhagane.
- 253 Ba tsena ditabeng tsa go teiwa. Phasa are ke no bona monna a e tla gae gaka bjalo ge a fitlhile ~~ix~~ a hwetsana ke na le mosadi yo we ya goba e le wa gagwe kgale. Monna a tsea mosadi ka letsogo bjalo ka re ke a mosola, a tlogela mosadi a tia nna. Ke moka ke feditse.
- 90 254 Masete are thobela dikgosi go bjalo, monna yo o bolabola thereso. Ke ile gae gagwe ka fitlha ka mohwetsana ana le mosadi waka ka ngwakong. Bjalo ka dumedisana nae, ka ~~mang~~ morago ka re go mosadi ke lata wena bjalo mosadi a mphetola ka mokgwa o mobe. Ke ge ke tsena ka ngwakong ke moswara ka letsogo ke mogoga. Ge re le kgakala monna a lesa go lwa le nna, bjalo nna ka mo tia. Ke moka ke feditse.
 255 ^{ke} Ditaba/tse we banna, banna bare re a dikwa.
 Masete o na le phoso nogga ga e latelwe moleteng wa yona. Mola a tsee lerumu a motlhabe lehono molato o be o tlaba ga mang. Nkabe a re go hwetsana mosadi a re ge a molabodisa a re go hwetsana mosadi a re ge a go kwa mosadi a fetola ka mokgwa o a ratago a tloge bjalo a ire molato.
- 256 Monna wa ga Masete e ya thopeng a tloga a ya thopeng Monna a r. ma sebaka sa go e tumela molato. Bare o ntsha kgomo le pudi tse pedi. Monna a ntsha dilo tse we molato wa fela.
- 257 Ka morago ga mo moleto a madi o fedile ba fa Masete letsatsi le we molato wa gagwe wa tlhalo o tla atlhologo

ka lona. A bela gae bjalo kba kgoro le bona ba botsa ba ga Maseokoma gore le tle ka tsatfi la gore bakeng sa ditaba tra geno le mokgonyana wa lena.

258 Ka lona letsatsi le we ba fitlha kgorong lekgotla le lona la kb obakana. Bjalo ba bona batho e le ba bantsi ba ba ba bu sisa gore le tlhakane, naa, bare ee re tlhakane. Banna ho olang bjalo re tsena molatong, re thusane ka ditsebe le melomo.

259 Makaespea a thoma go bolabola a re thobela dikgosi ke tlilo mo ka baka la phapano ya ka le ba ga makgolo. Ke tlhadile ke mosadi bjalo lehono ke re ba mphe tsaka ba gana. Bare ta ka seke ba mpha ka baka la gore papa ke sethlola.

92 Ke moka. Mo yo mongwe wa kgoro are ke a go kgopela ere o sa eme o tlhalose botlhola bo we.

260 A thoma go tlhalosa are mogolo waka i le a tsea mosadi bjalo a tlhala ge re e kwa ra kwa gor mosadi o tshabile ~~ki~~^{ki}madikka papa. Ka bakala gore ge reile makgoweng o sala e ra betsi gore e bang basadi. Ke bjona botlhola bjo we bo bolabolwago.

261 Maseokoma thobela dikgosi bjalo monna yo o be a tsere moredi waka bjalo lehono moredi waka o gana go apea ga Masete ka baka la bjona botlhola bjo we. A setsego a botlhalusitae le bokwilego. Bjalo gorialo mo we nna nka se ba fe dikgomo ka gobane ke bona ba morakilego ka mekgwa ya bona. A dula fase.

93

262 Monna yo mongwe bare ke Mantswebele, a ema are g Maseokoma a o bolabole ditaba. Lehono wena o nyaka go ja jetheko e mmmedi ya moredi wa gago, monna a seke a moaraba. O swanetse go fa Masete dikgomo tsa gagwe, monna a nkgang o nkga le sa gagwe.

263 Banna ka moka bare o wa kwala a mofe a sale le mokgonyana yo we moswa. Bakeng sa botlhola mosadi nkabe a fadula monna are go boy a makgoweng a fitlhe a mmotse yena o be a tla bolabola le papagwe. Ga go kwale selo e fela le motlhadi mofeng dikgomo tsa gwe.

SM.

264 A tloga a ya thopeng a e tumela molato. Ba mmotse gore ka tsatsi la gore o tlise dilo tsa Masete le wena Masete ka lona letsatsi le we o be gona o tle o gape dikgomo tsa gago. Ba bula kgoro a palakana ba boela magae.

265 Ka tsatsi le la kgoro ya gore ba boe ka lona ba boela. Monna o be a nyetse ka lesome la dikgomo. Bjalo kgoro ya dira gore a ntshe lesome la dikgomo le dikgomo ka thii. Keya go tswalla kgoro aowa ba Jefo molato wa fela o tla move.

94

Tema ya 6 tlhalo ya go nyenya.
Temana ya I go nyenya batswadi.

266 Ke tlhalo e e bakago ke batswadi ba mothepa. Kudu go nyenya go dira ke baagi ba naga e ya gesu. Ka gobane go na le ba faladi ba we ba faletsego nageng ya gesu. Bjalo ba faladi ba we ga ntsi ba ba bitsa gore ke bathoka le balaudi.

267 Bakeng sa balaudi go tlhalusitswe mo go 229 molao wa go ntshe sebokwana ke molao wa bathoka. Bjalo ka gorialo mo we batho ba naga e ba nyenya mehuta e we e ilego ya go falela mo nageng e.

95

268 Ba ga Mohlabe a ba tsee mosadi Makhutswi goba ga Mametsa. Bare ro tlhopha dikgomo ra ba fa ke parwa ba mang. Go bjalo go balaudi goba bathoka. A ba kwane he gore ngwana wa bona a yo tsea mo adi go bona goba ba tsee moredi wa bona aowa taba e we e be ba ea e dumele.

269 Ga go kgathalege goba mothoka o na le dikgomo tse dikakang a ka ya a dula natso. O swanetsa go tsea mosadi go balaudi ba gabu. Bjalo ba Makhutswi ba tla ba teena kgorong ya ga Masumu ba fisa dikgomo tsa bona mo we.

270 Dikgomo tsa tswalla tsa tlatsa legaka.

Mamogagagare a kgatlha ke mebala ya dikgomo a ntshe naka la tlou a ba fa. Ba ga Mohlabe ba kwa taba e we ba tswa ba theugile ba re o reng o tsea madi a rena wa fa baditshaba are go bona ke thiba difate.

271 Mosadi a tlaya a belega bana bjalo bana ba e tlaba ba tlogolo. Ka rogialo ge ba nyaka go tlilo re bolaya ba tlatsa ba r seba. Ba mokwa bjalo ba tsea mosadi ga Masumu.

- 96 272 Kgopolu ya Mamogagare e be e sa tsebe ke motho. O be a gopotse taba e ngwe. A goma a tsea mosadi a fa kgosi ya ga Mametsa Sekoko. Mosadi yo we a ya a ba mohumagadi ga Mametsa. Bjalo ga go tsibji gor ge a yo ba mohumagadi bona e be ba se na ga malome wa bona.
- 273 O ile a hwa, kgopolu ya gagwe e sa tsebe ke motho bakeng sa taba e we a goba a e dira. Ka gobane ba ga Mohlabe le bona ba ile ba ga lefa motabeng e. Bjalo a tsea baredi ba gagwe ka ba bedi a ba fa. Kgalefo ya bona ya fela.
- 274 Kgorong ya Makhutswi o gona ga Mametsa o gona le ga Mohlabe o gona. Keoro e ngwe le e ngwe o fo tsena ka mokgwa o we a ratago. Ke makgolo wa bona. Le gago le bjalo dikgomo tsa ga Mohlabe a ditswe tea ya go tsea mosadi baditshabeng.
- 97 a Magakala le bona ba tla ba tsea basadi mo fela ba ga ba e go tsea basadi mo we go bona.
- 275 Batho ba ba gesu ba na le gonyenya ba ho ba bangwe kudu. Ba be ba sa nyake le go kwa ka ditsebe gore molaudi o kwane le ngwana wa bona aowa ba dikgala di saatla. Ke moka ke sephiri sa bona bana ba kgale e be ba o kwa batswadi ba bona.
- 276 Kgale e be batswadi ba bana ba kwana bjalo ge ba kwane bona ba no ba ba soma ka kwano e we ya bona. Ba na ba bona ba sa tsebe selo, bjalo ka morago ba tla fo kwa ge bafe mosadi wa gago sola, bjalo mosetsana le yena bare monna wa gago sola. Ga gona kgano ba swanetse go kwa batswadi ee we ba se bolabolago.
- 98 Temana ya 2 so nvenya sa batswadi.
- 277 Motseri Morei mocogana yo we papagwe ke Semukgisi ba tewa ba le ga Kokgotho bjalo o belegetse nageng e. Mmagwe kengwana Thekwane. Ke bona ba ga Madiagane soboro seopela koma ka ba golo ba sa e opele.
- 278 A losa mogetrana wa ga Masete bare ke Mmamaila. Ba kwana le mothepa. Mosogana a tloga a ya makgoweng ge a le mokgoweng a ngwalla batswadi ba gagwe le lengolo. A ba botea gore ba tsee ponto ba e ga Masete ba ba tsibise ke kwane le ngwana wa bona.
- SM.

279 Bat wadi ba mosogana ba dira bjalo ba roma sebaka ke moka sebaka sa ya sa ya se swere sekgerwana se s-na selo. Ge batswadi ba mothepa ba o kwana le taba e we, o tla bona ba motlhakanetsa. Bjalo yena a baka ba motlhakanetsa a ba a tsena ka lapeng a dula fase.

99 280 A fo dula le sekgero sa gagwe ntle. Ba ya ba mo ~~dumekidik~~ dumedisa. Ba butsisan maphelo nae, ke morago ga mo we ba ba badira mediro ya bona. A makala gore bjalo ke tlo bolabola biang ka go bane a ba nkisa ka ngwakong. Molao mosetsana a kwana le motho o botea mmagwe bjalo ge a fitlha a le bjalo o swanetse go ba a tseba.

281 Mosadi yo we wa sebaka a bitsa basadi yo mongwe wa lapa le lengve. A tla are go yena ke rumile ke bega Morei ba re ngwana wa bona o kwane le ngwana wa lena. Ka go rial o mo we ke ra gore o ba botee. Mosadi yola are dia kwala, mosogana ke mang, a re ke Motseri.

282 A botea mmago mothepa gore a dule fase, a dula fase. Are ke kwa motho yo o re o rumile ke ba ga Morei ba re ngwana wa bona o kwane le ngwana wa lena. Are ke a di kwa papagwe o tla boyo gana bjalo.

100 283 Papago mothepa o be a sa ya b kgole a phakisa a boyo. A hwetsana sebaka se sale gona. Bjalo mmagwe mothepa are go monna ke kwa mmago mokete o re motho yo o re o rumile ke ba ga Morei bare ba kwane le ngwana wa go. Ke mang ngwana yo we ba kwanego nae, are ke Mmamaile.

284 A bitsa moredi wa gagwe are ke kwa mothoka yo o re o rumile ke ba ga Morei bare ba kwane nago. A ke nnete moretsana a dumela. Are o go fileng are ke sekhusumane 2/- se kae, a ntsha. Bjalo papagwe a re go sebaka se tsea sekhusumane se le ponto e we o ba fa a ke rate bathoka ba tsena mo lapeng laka.

285 Sebaka sa goma le dilo tse we. A fitlha a ba botea gore batswadi ba gana. Bare a ba nyake mothoka a tsena lapeng la bona. Ditaba tra sita dietla mo we.

101

286

Tenana ya 3 tlhalo va go nyenya.

Masoso Masumu a tsea mosadi Nkesane ngwana Popela.

Bjalo a belega ngwana wa ng enenyana bare ke Makoma.

Moseteana yo a dula lapeng la mmagwe kudu mo we ba gwera ba gagwe ba d bikiwago ka moka. Molato ke gore batho ba tla ba molosa balo ba gana ka baka la gore ke baslaudi.

287 Motlhankana yo mongwe wa ga Lewele a bolabola le moseteana yo we. Ba kwana mosogana a fa mothepa setlhano sa maseleng, bjalo yena a mofa ~~xi~~ sethepe. Mosogana a tsibisa batswadi ba gagwe, gore ke kwane le moredi wa Masoso. Ponto se, sepelang lo ba tsibisa taba e we.

Batwadi ba roma sebaka sa go ba tsibisa gore ngwana wa bona o kwane le ngwana wa bona. Aowa a sepela a ya a fitlha.

Le bona a baka ba moakela, a dula lapeng a bolabola ditaba a le mo we lapeng bjalo ka yola wa go roma ke ba ga Morei.

289 A thcma go bot a mosadi yo mongwe gore ge le mpona ke le bjalo ke rumile ke ba ga Lewele. Bare ke ponto e ke le tsibise gore ngwana wa lena o kwane le ngwana wa bona. Bjalo motho yo we a fitlhica ditaba go batwadi. Papago mothepa a butaisa moredi wa gagwe bjalo moredi wa gagwe are ke nnate ke kwane nae.

290 Papagwe a re o go fileng are o mphile maseleng a matlhano, a kae, a ya a tsea a bea pele ga papagwe. Bjalo wena o mofileng, a re ke mofile thepe. A tsea maseleng ala matlhano a fa sebaka are sepela o ba botee ga ke rate. A go fe thepe ya ngwana waka e boe.

291 Mothepa are go papagwe nna ke a monyaka bare ga re rate. A re go bona ke n kwana le yo, la tla la gana bjalo nna le ra gore ke die bjang. Yo we nna ke monyakile, ko apen ba gana ba raka sebaka sa tloga.

103

292 Sebaka sa bosla ga Lewele sa fitlha sa ba tlhalosetsa mant u a go tewa ga Masumu. A re ke fitlhile, bjalo gore ditaba dika sebe gona ba seke ba nka mogela se bjana saka, ka dula naso lapeng. Le ditaba ka bolabola ke dutsi lapeng

Bjalo taba kgolo ba nthakile, bare ga ba rate, fela ke tlugile ba ganetsana le moredi wa bona yena o re nna ke tlilo apea. A ba fa dilo tsae bona are ba di ganne.

293 Temana ya 4 mothepe o fapanago le batswadi.

Mothepe a seke a kwana le batewadi ba gagwe. A fo ~~xxx~~ tsoga a dutwi a sa sile, bjalo ge ba mmoledisa, o fo homola. Ge a bona gore ba nyaka go motia are go bona mpheng monna yo we lena le monyakago, ka gobane nna ka kwana le yo mongwe le a gana

294 Ge le sa mphe monna gona ke tla tloga le yo mongwe wa ba naba letlago le ba gana. Le tla mphla la dira se le dirago, nna ke tennwe thaka tsaka di na le bana le ba ka nthago ga ka.

104 295 Batewadi ba bona gore a ba kwane le moredi. Bjalo ba bitsa makgolo wa gagwe ga mmago le dikgadi le ba bangwe ba le loko. Ba fitlha mmago mothepe a dirile mapoto, a phufutsa, bjalo ba fitlha ba ba negela ka mokgwa o ba fapanago le moredi wa bona.

296 Ba ba tlhatlhella marumu pele, ba nwa, ba ba botsa ka mokgwa o we ba sa nyakego mosogana ka ona. Ba seke ba bolabola ka bolaudi ba bolabola ka botlhoka botho bja mosogana le bobodu. Papago mothepe yena o fela are ke morwa mang yo we a ka tloga a tsena ka lapeng laka.

297 Bjalo ka morago ga mo be nwele ba bitsa mothepe gore a teene ka ngwakong. A tsena a dula fase, bjalo bare go yena o ke o re botse gore molato keng. A babotsa gore ke tswenya ke batswadi baka, ka gobane ke kwana le yo monna, ba tla ba gana. Bjalo kere bona ba mphe monna a ba mphe.

105 Makgolo wa gagwe ke Magampane, a thoma go laya motlogolo. A re wa bona batho ba la, a se batho ke bathoka. Ge ba sa fitlha mo nageng e be ba tswara matsobo bjalo ba latlhile ba e tia batho. Taba ya bobedi morwa wa bona ke se tlhoka botho, a thomphe mmagwe o fo tlhwa a tia, a bile ke sebodu o sita le go aga ngwako.

298 Kgadi a thoma go molaya are o wa kwa ngwana wa

853

kgaitseidi yaka, onthaeletse, nna ga ke moloi. Bjalo o tsebe ga botse gore boloi a se bja dithuri fela, le bja pelaelo bo gona, bjalo ka gorialo mo we lebadimu ba tsena. Ge badimu ba tsene ba nyaka go phasiwa, nna ke baka la gore batswadi ba go, ba gana le ditaolo di ka nkgopola, nna nka se tle, wena o di bone.

106 300 Monna yo mongwe wa ga Masumu a re ren a re nyake bathoka ba teena motseng wa ren a. Wena o ba nyakago o e fela dikgomo tsa gagwe a re dinyake. Wena o je le monna yo we wa gago. Go ba o wa go tia wa seke wa tla wa re botsa.

301 Mosetsana a fela maatla, a re ke dikwile le nna/ke sa monyaka. Fela ka baka la gore batswadi ba ka ba gana, gela e be ba sa gane nna ke be ke monyaka. Bare go lukile a re sa nyaka go kwa ka yena. Bjalo ke tla feletsa ka goreng, ka gobane ke banna ba bantsi ba we ba boletsego le nna batswadi ba ka ba gana.

302 Bare go yena mosadi ga selwe, go tlaba gwa fitlha yo we ba monyakago. E seng mohuta wa balaudi. Mohuta wa balaudi a re nyake gore o tsee madi a ren a.

303 Mosogana a tlhakana le mosetsana re go yena oreng ka ditaba tsela tsa ren a. Mosetsana are sepela, Makhutswi o khutsa, ka gorialo mo we ke gore batswadi ba gana.

107, Mosogana are ke tsa kgale are tsab e. Mosetsana are o wa kwala nna e be ke go nyaka bjalo batswadi baka ba gana, nka seke ka kgona.

304 Ditaba tra bona tra sita dietla mowe. Mosogana a swaba a se sa boela go bolabodisa mothepa. Bjalo mothepa le yena lerato la fela ga mosogana. Mosetsana a goma a kwana le batswadi ba gwgwe.

305 Ka moragonyana ga matsatsi a se makae, mosogana yo mongwe wa ga Maete a bolabola le mothepa. Mothepa a kwana le mosogana yo we. Ba fana manyanesano mosogana a fa mothepa maseleng a matlhano, bjalo mothepa a mofa sethepe.

- 306 Mosogana a ya a botsa batswadi bjalo bare di a kwala. Fela monna yo we ga nyake moredi wa gagwe a tseiwa fela ga gona tab . Ba roma sebaka sebaka sa ya ge sebaka se fitlha ba tsea se tswana sa gagwe ba se bea ka ngwakong ba moalla legogo.
- 108 307 A bolabola ditaba a le ka ngwkong le yena ka pelo a no bona gore ditaba tsa gagwe dimoloketse. A bitsa mosadi yo mongwe a tsentsh ditaba ka yena. Mosadi a ya a bolabola ditaba tse we aowa batswadi ba mothepa ba thabela taba e we.
- 308 Ba bitsa moredi wa bona ba mmutsisa gore ke nnene o kwane le mosogana wa ga Masete. Mosetsana a dumela bjalo manyanesano a lena keng, a re o ile a mpho setlhano sa maseleng. Nna ka mofa sethepe. Aowa lehono o dirile ga botee ngwana ka. Sebaka a se goma, re sa tla botsa batswadi ba ngwana, rena re badisi fela. Re tla go botsa ge ba fetotse.
- 309 A ra mosadi a dira mapoto a phufutsa, bjalo a tsama a botsa ba gabu, gore ka tsatsi la gore le tle kowa gae gaka. Gona le ditaba moredi wa lena o kwane le ngwana wa ga Masete. Ke yona tab e we ke le bitsago yona.
- 109 310 Ka letsetsi le we yo mongwe le yo mongwe a phumula malaka a libile mo we ba bitswago gona. Ba fit'ha ba kgobakana ka moka le dikgadi le makgolo wa mothepa. Bjalo are le bitsa ke nna ke bone motho yo mongwe mo. O re o rumile ke ba ga Masete bare morwa wa bona o kwane le ngwana yo wa lena.
- 311 Bare dit ba di a kwala, bjalo re ka kwa mmago ngwana gore yena reng ka taba e. Mmago ngwana are nna a ke na taba ka gobane bona beng ba kwane. Bjalo ba re ke moka ga bona le rena re kwana le taba e we. Aowa ke morwa mokete e be re gana balaudi bala.
- 312 Ditaba tsa fela dietla mo we. Bjalo ba mtsha mapoto a la ba nwa. Ba palakana ba boela magae, bjalo ba sala ba nyakela motho a yo tsibisa ba ga Masete gore ditaba tsa lena di lukile. Seba a ba roma yena motho yola sebaka sa
- SM.

sa ba la sa go tla sa tsema ka yena. A napa a tsea ke ba ga Masete.

110 Tema ya 7 Matsatsi a bo lehono go nyenya go fedile.

313 Mokgowa ba sintse molao wa sesotho. Ka gobane ngwana a sa kwa batswadi mo we a swanetseggo go tsea mosadi. Mosetsana le yena o bjalo. Ka gobane kgale ge ngwana a sa kwe se we batswadi ba mmotsago o be a teiwa go fitlhela a tlare ke kwile.

314 Bjalo matsatsi a bo lehono mothoka o tsea wa bo renai. Pelo ga e bolae, o no bona ge re ntshitse matlho re molebeletse, o hwetsana e ka dipelo tsa batswadi dithubile. Meno ke dikokoro di fo tshenya fela ka pelo go le botlhoko.

315 Go bana ba swa go kaone, go bakgalabje le bakgekolo go kwisa botlhoko. Ka gobane pelo tsa bona disale kowa molao o la wa kgale. Mothoka yo we ge e ka ba mothoka wa

111 bathong gona go kaone dipelo t a bona dikaba tsa leka go berela.

316 Mothoka wa bathong ke gae a setlhwe a tia moredi wa bona sova mo we ba tla kwana nae. Ge a ka tlhwa a motia gona leina la bothoka ie ka seke la berela, dipelong tsa batswadi. Ge bona ba ile ba likisa go ganetsa moredi wa bona bjalo a gana ba raka moredi wa bona gore a seke a tla gae ga bona.

317 Lebaka la mo go fitlha mapolantane mo lefaseng le mosadi ge a ka tshabela monna wa gagwe a sepela le bona monna o be a sa tswanelo go ya ga batswadi ba mosadi are ke nyaka dikgomo. Ge a ka fitlha are ngwana wa lena o tshabile ke nyaka dikgomo ba mmotsa gore re fo go fa, sepela o monyaka.

318 Taba e we e nyakiloba molao fala e ile ya ba molao ka gobane dikgorong e be ba bolabola ka gore o tlogile matsogong a gago. Patswadi a bana molato, bjalo ke moka o tlhakane tlhogo wa seke wa tseba se we o ka se dirago, ka gobane kgoro e go tswile.

319 Bjalo batho ba loba dithoto tsa bona ka mokgwa o we.

Bare ke mpja ka gobane ga gona selo se a ka go fago. Motho wa mo a tswago ba sa go tsebe, o bile ga le kwane dipolelo,

mosadi yo we le yena ke monotla.

Temana ya 2 Go loba ga ba tlhadiwa, batlhadiwa ke mapolantane.

320 Ge motho a ile a tlhadisa ke motho wa gabon, o kaone ba tla monyaka dikgomo a go f ka gobane o na le kgosi.

Bjalo le polantane a le na gae, le kgosi ya lona a e tsebe ke motho.

321 Bjalo ka monna yo Mpoi Seleise, ke mothoka kgaleng ka bona. Bjalo o tswa a le ga Motsatsi ge a e tla mo nageng ya gesu. O tswa na le kgaitse ya gwe Makgalangako a tla a tsea ke Madome Moeng.

322 Monna o ile go fitlha mo mosadi yo we a tswago nae a hwa. Bjalo ba ga Moeng banyala kgaitseya gagwe. A losa mosadi ba kwana mosadi yo we leina la gagwe bare ke Mathokong ngwana lewle. A nyaka ka dikgomo tea go tswa ga Moeng. A be ka mosadi a dula nae.

113 323 A belega bana ba babedi motlhankana le mosetsana, leina la motlhankana are ke e pelege ke Mpoi ke ngwana wa pele. Wa mosetsana ke More. Bjalo mosadi a kgethana le Sepalo Mohlabe, monna a kwa taba e ka bobarebare.

324 A thoma go tlhoyana le mosadi wa gage. Sepalo ke moratho wa kgosi Sekwi. Bjalo a thoma gorakela ge a e ya dikomeng le basadi ba bangwe. A re ga o e dikomeng o ya ga motlabo wa gago. Dikoma ke selo se segolo a seke a dumela a fo ya ge a boy a moka ke ntwa bjalo bjalo.

114 325 Mpoi o be a godile bjalo o rakela mosadi go ya dikomeng. Bjalo kganthe ge a robetse le mosadi a sa tswa selo o fo bipa ka diatla bjalo mosadi e sale yo moswa o nyaka, monna yo arego go robala nae, ka moswana a tsoga a kgomela. A tenwa ke le robo la mokgalabje yo we a tshaba le mapolantanne.

326 Monna a kitima le naga a nyakela mosadi wa gagwe. A mo hwetsana dikompong a na le monna yo mongwe yo we a rego ke bolabola nae, ba seke ba kwana. Bjalo are ke bitsa mosadi mosadi a gana. Monna a tloga a boy a gae.

327 A ya go batswadi ba mosadi are ngwana wa lena o tlugile. Bjalo ke tsamile ke monyaka ke mo hwetsane kompong

- 117 334 ka robala ka moswana bjare gosa kaya ga bo makgolo. Ka ba botsa gore ngwana wa bona o tlugile bjalo ba swanetse go mpha tsaka bjalo ba gana ba re o tlugile diatleng tsa ka. Ke yona taba e we ke lebitsetsago yona, gore re tle re e letaisane. Ke moka ke feditse.
- 335 Mapowase Tselane are o wa kwala, bjalo bagologolo bare go na le gontsha mereba. Ka gorialo mo we ke gore re swanetse go lwa nabo ka morago ga ntwa ba tla re fa dikgomo tsa rena. Ke molao wa babogologolo a se ntwa ya marumu aowa ke ntwa ya mapara le gona a se ya naga kamoka.
- 336 Ba tlhadiwa ba tsea mapara ba ya ga bo motlhadisi le bona ba kgobekana ba setlana ka mapara, bjalo ka morago ba kgone ba bafa dikgomo. Kantle le mo we dikgomo le ka se dibone ka gobane ba ntshiwa mereba.
- 118 337 Sebara sa gwe Madome Moeng are ditaba tse le dibolabolago di a kwala ba ra e sa le kgale naga e agilwe. Bjalo re tsene tse ka morafe o sele. Le ka bona le melao e mengwe ya magosi ba e robile. Le para la matsatsi a no ke molomo. Ditaba di swanetse go ya mosate, motho ge a sena wa gabon, wa gabon ke kgosi.
- 338 Ba bangwe ba dumelana le taba e we, ba bangwe ba re le makwala. ~~Bjalo thereso a e fonya ke maaka, le ge ba~~
~~bolabola bokwala le bogwabo bo a ja. Aowa ditaba/a kwala~~
~~a re di iseng mosate. Ba botsa Seleise gore a dice o tla~~
~~ba botsa tsatsi la tseko.~~
- 339 A ya mosate kgorong ya ga Masumu ba amogela ditaba tsa gwe. Bjalo ba mmotsa letsatsi le we a swanetsego go tla ka lona. Ba roma pampanyane gore a yo tsibisa ba ga Lewele. Gore ka tsatsi la gore ba tle kgorong ka ditaba tea mokgonyana wa bona. A ya a ba botsa.
- 119 340 Temana ya 4 ka tlholo ya lekgotla.
 Letsatsi le we ba ba beetsego lona la fitlha. Yo mongwe le yo mongwe a le ba mosata. Ba ji ba matlho ba dipudi le bona bare go tsoga ba tsama ba phumula malaka, ba libile kgorong. Ba ji ba matlho a dipudi ke lekgotla.

Bakgomana ba gotsitse mollo kgorong goer mang le mang a tle a omoge.

341 Ba fitlha ba ba telana kgorong, ba omoga phefo.

Letsatsi ge le thoma go kwella mmele, ba ka tele kgot'ana le mollo. Ba re letsatsi bjalo le tlhabile, banna dulang + a botse, ba melato kolobe tlase. Batlhudi ba dula ka kgakala bjalo batlholwa ba dula ka tlase.

342 Kgagara e hwa ka matlhong ba lebella ba atlhudi, le bona batlhudi ba ba ukumela. Mmudi wa lekgotla a ema are morena dikgosi a re faneng ditsebe le melomo ya go lomola batho ba. Lewele o bitsa ke Seleise, Seleise motho yola so.

~~343~~
120

343 Seleise a ema are morena lekgotla la ba bina tlou, ke nnete Lewele o bitsa ke nna. Ka baka la moredi wa gagwe, o ntihadile o ile le dikompo. Bjalo ke ile ka monyakela, ka mohwetsana kompong a na le monna yo mohgwe yo we ke sa mokgwegoe se a se bolabolago. Ka bitsa mosadi a gana, ka motlogela. Ka tla ka, botsa batswadi ka goma ka boela le dikgaitsedi, ra hwetsana ba tlugile ra goma. Bjalo ka ya go batswadi gore ba mphe dikgomo tsa ka ba gana. Ke yona phapano ya ka le bona. Thobela a dula fase.

344 Lewele thobela lekgotla. Nna ke file monna yo wa ga Seleise mosadi o bile on a le bana ba babedi a le nae. Bjalo ke kwa a e tla a mpotsa gore moredi waka o tshabile fela o mohwetsane mo we yena a setsego a bolabotse. A ya le barwa baka ba se mohwetse ba boyo ba dula. Ka morago ke ge ke bona a fitlha are o nyaka mesebjane ya gwe, ka baka la gore mosadi o tlugile. Nnna ka re a tloga matsogong a ka, o tlugile matsogong gago. Dikgomo nka se go fe. Kemoka.

121 345 Ditaba di a kwala bjalo ga gona kganetsano. Ditlhats'e le tsona ditla no bolabola gana mo go bolabotsego ba fapani. Ditaba ke tse we lekgotla e ke le la molanye batho ba. Banna bare tuu lebaka. Mmundi wa lekgotla are le seke la bipelwa bolabolang. Tsa tswela pele le go ba bipela. Mo we motho a ba go a tlela ke borokonyana.

346 Patsi Masumu a e ma are morena lekgotla ga go makatse

ge le bona ditaba dibipela banna. Re nyaka taba e ka mo mohubeng a rena, a re hweteane ga botse. Bjalo ka ge letseba gore taba e a kanywa ka e ngw⁴ taba. Banna sikinyang matswalo a lena le bolabole taba e.

347 Ntisi Masumu a re dikgosi re tlhwa re atlhola ditaba e taba ke e thata. Monna ke sekgate komeng wa tsena. Ditaba dibolabola ke masaedi bjalo dithakga tsa sala dithakgella lentsu la kgorong a le salwe morago.

122 348 A tswela pele le go bolabola are go mokgonyana monna yo we ke mohuta mang, a re/ke tsebe, a mothoka wa motseba, a dumela. Mohuta wa batswetla o wa o tseba, a dumelal bjalo mapulana ona, a re ke a tseba. Bjalo o bone e ka ke mohuta mang, a re mohuta o we a o tswa mo lefaseng le. Ke o moso o mokopana wa dikana tse nkego ke tsa mukhute.

349 A tswela pele le go bolabola diputsiso are bjalo o bona gore ba ga makgolo wa gago dikgomo ba tla di bona kae. Are ba mphe tsa na tsela ke ba nyaletsego ka tsona. Aa o ba fisitse, aowa, dihwile balle, dingwe ba lifile melato ka tsona. Ga go kgathalege ba swanetswe go dinyakela ke motlhadiwa.

350 A re mogolo golo yo mongwe o re mogwera wqa go a ka seke a ntsha sa ka mpeng. Bjalo wena ore ba ga makgolo wa gago ba ntsho are ee. Monna mosadi o tlugile matsogong gago a tloga go a batewadi. Wena sepela o bitsa monna yo we le mosadi re tle re tleme monna a gofe dikgomo tsa go.

123 351 Mapowase Tselane yo we a ilego a bolabola kgorong ya Seleise, a re batho ba swanetswe go ntshiwa moreba ka mapara. Dingodilwe mo go ~~xx~~ 335 di polabolo tsa gwe. Bjalo are dikgosi ba ga Lewele ba swanetswe go fa motlhadiwa tsa gas. Bona ba tla sala ba nyallana le mokgonyana yo we wa bona.

352 Ba re o wa kwala bjalo ka ge mosadi a tlugile matsogong gagwe, bjalo a monyakela a ba a mohwetsa, ana le motho yo a sa motsebego lehono wena wa motseba, aowa, bjalo a tlhoka karabo. Banna ba re aowa ditsebe di a kwa. M anumu a re butse ditsebe. Kennate tona lenara o late motho vo vo

goba o bitsa ba ga makgolo wa go o ba supa lenaba le we ba yo go thikisa go tseba wena.

353 Databa tsita monna a e tla mo we. O molato o mmona kae, a napa a dula fase a khutsa. Nkabe re lwe nabo ka mapara motl omong nkabe di se gona tsa tse. Databa difedile o lobile.

124.

354 Temana ya 6 Ba boela kgorong ya Seleise ba bolabola.

Mo we sekgorokong sa bona bare monna a hwe, ka le ruma ka le thii. Taba ya bobedi sekgorosi sa monna seile go koma mabu. Ka gorialo mo we boela ga Masumu a go fe tsela. He tla ya re latlha ke banna ba bangwe pele. Monna a tloga a ya a kgopela tsela ya go feta ba molokolla a feta.

355 A ya a teena kgorong ya ga Mohlabe. A bega ditaba tsita gagwe ba diamogela. Ba mofa letsatsi la go boyka lona. Ba botsa Masumu gore a botse Lewele ka tsatsi le we a be gona.

Letsatsi le we la ka tlholo la fitlha. Yo mongwe le yo mongwe ge a tsoga a wela tsela ya go ya mosate. Ka gobane ke molao wa gore ge ditaba difeta kgorong e ngwe di ya kgorong e ngwe mong wa kgoro e we difetago go yona a e o thoma a tlhalosa ka mokgwa o a tlhotsego ka ona.

125 357

357 Mong Masumu a ya a seke a romela motho. Ka gobane ke taba e ntswa, banna ba lekgotla la ga Masumu la ya.

Lo kwa molao w taba ya mohuta o. Ka tsatsi le we kgoro ya dio tlala. Mmaloo! Ke yo mongwe wa mokgomana taba e ke e kgolo nka kgoro e tletse. Ba bula lekgotla ditaba tsita tsena

358 Mpoi Seleise, a bolabola bjalo ka pele mo we dipolabolo tsita gagwe dingodilwego mo go 343. A fetsa dipolabolo a dula fase.

359 Lewele le yena a ema a bolabola bjalo ka kowa kgorong ya Masumu Mowe dipolabolo tsita gwe dihwetswago mo go 344. A dula fase.

360 Databa re a dikwa bjalo Masumu o ka ema, wa tlhalosa ka mokgwa owe, owa tlhotsego ka ona. ~~Mmam~~ Masumu a ema a tlhalosa diputsiso tsita ge, a butsisa mokgonyana dihwetswa mo go 347, le mo go 348 le mo go 349. Mapowase a

126 rabja mo go 352. Mo go 350 sepela o bitse monna yo we le mosadi re tle re motleme a go fe dikgomo tsa gago. Ditaba tsa fela ka mokgwa o we.

126 361 Ditaba le dikwile banna bjalo kitimang natsao. Le bona, ba ile ba thoma ba bipelwa empa a ba ka ba bipelwa goya kgole, ka gobane Mashumu o ba file mothala wa taba.

362 Phasuku Mohlabe a ema, a re morena lekgotla ke bona gona gwa tla le banna ba we ba satlhwe go ke ba bona. Taba e boima dikgosi a se tabanyana ke taba. Fela tewala banneng a e farelwe. Nna ke bona gore Masumu o wa tlhotse ditaba ka mokgwa wa molao.

363 Mo ya komeng tsa bana ba gwe o ya a swere sa gwe se lepjana. Le nna ke latlha saka selepjana. Ke setse ke bolabotse gore Masumu o wa tlhotse se nna bjalo matlho a ka a tla leba ga mmelaedi. Bjalo pelaelo ya gago ga e kwale ka baka le monna yo we le mosadi ba kae, a ke tshebe. Bjalo re tla ~~xxxxx~~ tlema mang, yo we elego lehodu a se aarabe.

127 Wa bona monna go bjalo ka ge o ka reka kgomo go motho, bjalo kgomo ya gago ya tsea ke kwena ke moka o lobile.

364 Kwena ke nogo e phela metsing. E bjalo ka tau le nkwe, diphela sokeng diphoofolo. Ge diile tsa bolaya seruiwa sa go, ga gona molato ka baka la gore ke diphoofolo. Ge o kgona o ka diraela o disware o dibolae, ke moka molato wa tsona le wena o fedile.

365 Ge kgomo e ile ya bolaya ke motho yo we a bonwa o molato o swanetse go tsosa kgomo ka kgomo. Kgomo ya bobedi o lefa molato. Ge motho a sa bonwa molato o tla, o fa mang, Are ke moka ke lobile. Go bjalo ka gobane mosadi o tlugile matsogong a go, a tsea tau, goba kwena goba nkwe.
Diphoofolo tse we/dina kgosi le gona a dina gae.

366 Nna ka kgopolu ya ka kere e fela o lobile ka gobane motho yo we a tserego mosadi wa gago ke pholofolo ka ~~g~~obane a o motsebe le gona a na gae. Banna ba bangwe ba tla bolabola ge rialo a dula fase.

128 367 ~~Banna~~ Banna ba re ga gona mo we motho a katlhwago a sa bolabola. Gana mo we Masumu a bolabotsego go lukile

le mowe mmoledi yo monwe a bolabotsego ga nabjalo. Monna a late lehodu ge a sa le bonemmosadi wa gagwe o tsere ke kwena molato a fe bodiba.

368 Ditaba a die selepeng, ba dibega kgosi. Kgosi ya re monna yo we a tsame a nyaka lehodu ge a le hwetsane a bona gore a ka seke a le kgona boe ke mofe masogana ba tlaya ba motsea. Go seng bjalo molato wa gagwe o ka seke wa kgonega. Sepelang le motse.

369 Ba boyo ba mmotsa mantsu a we. Bjalo monna are ke a dikwa fela a ke kwisisi, go kaone gore le mphe tsela Ba boetsa mantsu go kgosi bjalo kgosi yare o wa kwala. Motlo a moise makhutswi. A mo isa ba fetlha ba bolabola ditaba tsewe. Aowa ba di amogela ba fiwa letsatsi.

129 370 Mo we kgwatla ya tsogo e gatilego le ya morago e tla gata. Ka letsatsi le we ba ya kgorong. Mohlabe le Masumu ba ya. Bjalo ba bula lekgotla lekgotla la dula la madulo a lona batlhodiwa le bona.

371 Mpoi Seleise, a bolabola bjalo ka ge ditaba tsa dipolabolo tsa gwe dingodilwe mo go 343. Kgorong ya ga Mohlabe mo go 358. A dula fase.

373 Lewele le yena a no bolabola bjalo ka ge dingodilwe mo go 334. Kgorong ya ga Mohlabe mo go 359. Adula fase.

373 Masumu a ema a tlhalosea dihwetswana mogo 347. Mo go 360 ke ge a tlhalosa kgorong ya ga Mohlabe. Ad ula fase.

374 Mohlabe dipolabolo tsa gwe dingodilwe mo go 367 ge lehodu le mosai ye ba sa boniwi molato o ka sekgonege mo go 368 mmotseng a late lehodu.

130 375 Ditaba ke tse we lekgotla. Makgopo Mahlo are ditaba di a kwala, bjalo mo we ba atlhotsego, ba atlhotse. Ke nnete monna mosadi o tlugile matsogong a go, a tloga matsogong a batswadi. Wena late mosadi wa gago ga mmogo le lehodu le we molato wa gago o kgone go tsena.

376 Ditaba a die selepeng, aowa ba di isa bjalo kgosi ya re ke nnete monna o swanetse go lata mosadi le lehodu lewe. Ge la e ke mosadi o tlugile a le matsogong a batswadi

gona batswadi e be ba swanetse go gofa dikgomo tsa go. Ba ya ba mmotsa a re ke a dikwa.

377 Monna le ba gabu ba tloga bjalo ba re go monna e fela magosi a ba tswane. Bjalo go no tlhwa re kitima ke go sinya lebaka la modiro. Sepela o e tulele, o lebelle gore motlha a boyago o tla tsenela kae. Mathokong a boyu le lehono a ba tsebe gore o go kae.

131 **XXX** Tema ya 8 Sephoko Temana ya I bophoko bo baka phapano le monna.
378 Bophoko ke mosadi wa go nyaka banna kudu. Basadi ba bangwe ge ba e nwa bjaluwa, yena o nyaka banna. Bjalo mosadi yo barego ke sephoko kudu ke wa moopa. Ka gobane mosadi o leta ke ngwana gona o tla bona a kwana le monna.

379 Le ge a ena le ngwana monna ge a tla thaba a bone ngwana gagwe a thabile gona monna o tla bona ga botse gore a se sephoko. Wa hwetsana ngwana a no napega, mmagwe ke sephurupuru. Ngwana o tshuba ke madi a banna, ka gobane ngwana a ke a tshuba ke madi a papagwe.

380 Ngwana yo we bagwera ba gagwe ka moka ba tlabu ba sepela, yena a sa sepele. Ka baka la gore maduma a mofelle. Ka rialo mo we monna a ka seke a kwana le mosadi ka baka la taba e we.

132 381 Wa moopa yena le ge a saphoke, ba tla no tlhoya. Ka gobane ga gona selo se se tla moletago. Ba tlo no tlhwa fa we ba fapana ka gobane felo/ga gona magano gano. Le ge motho a sa tswa ntshe o ka seke wa motseba. Ka gorialo mo we ga gona botlhakotso bja ntshe ke go swara.

Temana ya 2 Tsalatsala Tselane.

382 Monna yo o ile a tsea mosadi ga Sebase leina la mosadi ke Maite. Bjalo a seke a tswenya a phakisa, a ima. Aowa phapano ya seke ya ba gona ba kwana.

383 Monna a tloga a ya makgoweng bjalo pele ga gore a tlodge a bolabola le mogwera wa gagwe Modipi Mongale a re o sale o ntebeletse tsa motseng waka. A dumela bjalo a tloga. Monna a sala a lebeletse motee a e nwa magata a motse owe. Le diphitlho die nwa ke yena, bjaluwa motho a nwa o nyaka motlhakotso.

133

384 Monna motse ke wa gwe, a tshabe selo. Beng ba ga Tselane ba gona empa kantle le yena ba ka seke ba dira selo ka gobane yena o laetswe. Monna o na le malalamabe a bolabola le mosadi bakeng sa malao bjalo a dumela.

385 Ya ba mpjatla wa makolo. Makola a robala godimu ga mpete bjalo mpete o na le matlerase, bjalo ge motho a le godimu ga ona ke mafotlhofotlho. Mafotlho, fotlho ke mosadi bjalo matlerase ke ge a go kukela godimu lefase.

386 Ba dula ona mo dulo o we ga gona selo se we a se tshabago. Papadi ya ngwana e tla le go lla. Ka morago mosadi a mmega disele, bjalo monna a thoma go makala a retse re tla bona kgwedi e, e tlago. Le yona a seke a e bona. Ga gona selo ke moka ke molato.

134

387 Monna a thoma go ya ka matsetsengwane ka motseng. Basadi ba teeba ditaba bona ba setse ba bone. Matswala wa gagwe a ka seke a mutsisa selo o tla tla a butsisa ke monna a gagwe. Fela ge ele ngwana wa motho o swanetse go botea matswale gagwe.

388 'Bjalo basadi ba matsatsi a, a ba diri taba e we. Ba fo homola ge mpa e saka ya phumega monna o tla boy a tla a butsisana le yena. Ya ba gona a mmotsago motlhomong a gana, bjalo dio motia, a kgona a bolabola nnete.

135

390 Aa ka a botea matswale yaba yena ka nosi o wa di bona gore dikoma dia tlhaka. Monna ge a e tswa makgoweng, o tsena bosego gae, mosegare aowa molao a o dumele. Re e thuta seema se, mmamo ja sa gwe o wa utama. Mapokisi a o tswago o rwele ba seke ba a bona ba fo tsoga ba makala ge ba bona.

391 A boy a makgoweng a fitlha a tsena bjona bosego. O wa fitlha a bea lepokisi ka lapeng la mosadi, bjalo yena a tsoga a direla monna tsa go ja. Lebaka la mo monna a sa ja tsa go ja ge a na le phoso ke moka o wa tshaba.

392 Monna re go tsena a modirela dijo a re go mofa dj dijo a tshaba a tshab la ga mokgekolo wa ga Masumu. A re monna wa ka o tlide bjalo kere sepelang lo nthapella ke sinyane. Napa o bole gore o sintse ke mang are ke Modupi Mongaale. Bogwera bo sinya ke ditlaela.

136

393 Mokgekolo a ya a hwetsana a sa dutsi hapeng la mmagwe. A fitlha a dumedisana nabo ka morago a re go bona le seke la mpona ga ke lebjalo bosego bjo. A ke tshose ke rumile ke Maite o re ke tle ke morapelle go monna o mosinyeditse. O sintseng o re o na le mpa, ke ya mang, o re ke ya Modupi Mongaale.

394 Tsa motlema mahubeng, a homola lebaka le le telele. ~~Kaxxwaxxa~~ Morago a re ke dikwile ke bosego le tla tla le mpotsa ka moswana. Sepelang le mmotse a tle a nkalle. A re o seke wa tla wa motia are aowa nka seke ka motia.

137

396 Ka moswana a trogela a hwetsana a sa robetse. Ka morago a tsoga, ditaba tsa tsena. A bitsa papagwe Mapowase ke rangwane wa gagwe a re eo mokgekolo yola bolabola mantsu ala a ka mabanyana. A thoma go anega bjalo ka mabanyana bjalo a re go mokgalabje ke go bitsetsa tsa tse we.

397 Mapowase are ditaba dia kwala bjalo rena ga gona se we motho a ka se bolabolago wena o swanetse go bona taba e. Ge ba sa dutsi gwa fitlha sebaka sa go tswa ga Mongaale fitlha a dula fase ba dumedisana. Aowa ba ga Tsaelane re rumile ke ba ga Mongaale bare phu le gofi ke lebile.

398 Ditaba ke tsewe mokgablabje bjalo are ditseba ke wena. A bega Mmagwe, bjalo mmagwe a re a go fetole wena ngwanaka. A re sepela o motse ke molato ke monyaka dikgomo tse pedi le pudi.

138

399 A boetsa mantsu ga Mongaale. Bjalo a motse gore bare ke jolato a re ke dikwile. A bitsa gabu, a ba bega molato e we. Ke nnete ge bare bogwera bo sinya ke setlaela. Bjalo lehono e be e le wena yo we wa goba o motlhalo setsa tsa gae. Bjalo ka ge a ile a re sala o lebeletse motse.

400 Ga re sa bolabola selo e fela ke molato. Ya ba dikgomo tsa kgaitsemi di gona ba n sha ba ya ba lefa molato. Aowa molato wa fela ka tsona kgomo tse pedi le pudi.

401 Go tloga ka lona tsatei le we kwano ya mosadi le monna ya fela. A etlhwa a tia mosadi a re madi a we a setlholtlolo a phumege, bjalo ka ge a tseba gore o dirile phoso a fo kgotlella. A tswela pele le go tia mosadi ka mokgwa o we a ka kgonago.

- 139 402 Ka letsatsai le lengwe a k^a. gore di tio, a se tsona ditio tsa go phedisa motho. A tshabela ga Mapowase bjalo a tloga nae, a moisa. Ge a fitlha nae, a re napa o gome le mosadi yo we, a ke sa monyaka. A ka a theletsa dipolabolo tse we a no ya nae.
- 403 " fitlha a dula a bitsa mmago monna a re ke tlisitse mosadi yo o re monna wa gagwe o nyaka go mmolaya, bjalo e kaba molato keng. Mokgekolo a re nna a ke tsebe selo ke no bona ge ba setse ba e lwa. Ba ka no bolabola.
- 404 Mosadi a re monna o mpolaela phoso e^aha ke dirilego o re o nyaka gore madi a setlhotlolo sela a phumege. Ke ona molato o we ke hwelago ona. Ke likile ka maatla go kgotlella bjalo go kgotlella ga ka go wa ntshita. Ka baka la gore o nyaka go mpolaya. ke mokgwa o we ke ilego ka tshaba.
- 140 405 A re mosadi/ke mo nyake, a ka mpolaya go kaone gore a e monneng wa gwe, a mphe tsaka dikgomo. Ba leka go moganetsa a seke a kwa. Ba mmotsa gore ga go bjalo nka be wa se lifise monna o motse gore a nyale, ka gobane ba ratane motlhomong e b^a go tla kwala. Le ga golebjalo a seke a kwa a goma le mosadi.
- a
- Temana ya 3 ba bitsana ka se gae.
- 406 Mapowase a re go mmago monna yo we leina la gagwe e lego Mamogasane. A re go yena o wa bona gore ngwana o tla lobisa dikgomo ka gobane lehono go tihala yena mosadi. Bjalo o be a swanetse gore go bitsiwe ~~kgaitse~~di ya gagwe le sebara sa gwe ba tle ba re kwiae taba e.
- 407 Ba kwana mo we tabeng e we. Ba ya ba bitsa Sana le monna le wa go tsiwa ga Mathaba le monna. Aowa ba tla ka lona letsatsai le we ba ba botsitsego.
- 141 408 Bjalo ge ba fitlhile bona beng ba ga Tselane, ba botsana. Ba ga Tselane ke Mapowase le moretho wa gagwe Mokokotlo ga mmogo le mmago monna. Ba no ba bitsa yena a sa tsebe selo a makala ge a ba bona. Sana ke mogolo wa gagwe o mo tshaban kudu.

- 409 Ka morago a bona beng ba ga Tselane ba e tla le mosadi wa gagwe. Bjalo'ba fitlha ba dula ka lapeng la gage. Ce ba kgobakane ka mo we bjalo Mapowase are le bitsa ke nna bana baka. Ke fapano le ngwana mo o raka mosadi o re a sa monyaka bjalo kere kere tlang le nkwise taba e.
- 410 Re a dikwa fela a re dikwi ga botse. Nka be le tlhalose molato gore keng. Bare go wa kwala, taba a ba bolabolele yena o tla tlalosa, gore o moraka molato ele eng.
- 142 411 Bona ba lwi ba ka bolabola, ra kwa gore ntwa ya bona e ba kwa keng mo we motho a tlabogo a ra kiwa. Re botse gore molato wa gagwe keng, ge o re wa moraka. Are a go bolabole yena.
- 412 Maite nna ke sinyetsitse monna waka. O tlugile a ya makgoweng bjalo a ra Modupi Mongaale gore a sale a lebelele tsa gae. Aowa a dira bjalo bjalo ka morago monna a re gonna e ba mosadi ka gana. Ka tsatsi le lengwe re nwa bjalwa bosegoo tla bjalo ka fo kwa a ntsosa a le ka dikobong tsaka. Kwano ya tewa mo we. Bjalo lehono o re o mpolaela yona taba ewe.
- 413 Tsalatsala, go bjalo ke ile ka ra monna yo we gore a sale a mponela tsa gae. Bjalo ke ge a sala a kwana le mosadi a mo alla legogo laka. Bjalo ka lifisa monna ka kgomo tse pedi dinago le pudi. Lehono kere mosadi ke sephoko a nape a e monnang wa gagwe.
- 414 Ke tsona ditaba tse we re le bitsetsago tsona. Sana a re a se botlhola ka ngwana wa motho yo ke modiro wa ba gologolo. Bjalo monna a lifisa mosinyi ke moka molato o fedile. Le mosadi le yena o moswaretse. Nkabe wa se amogele dikgomo tsa ditefa lehono e be re bolabola taba ya gore a napa a nyale.
- 415 Le a nkwa nna motho yo ke mamuwi wa kgomo tsaka, lehono yena a rego ke a raka nna ke tla motsea, o tla ya a ba a nkgela metsi. A ka seke a tsea legotlo (peba) a le bantsha le dithothse, la di lesa. Ba ga Tselane ga bona ba we ba go ba ba swanetse go sala ba bona tsa gae.

416 Bare mo go bolabotsego kgadi go wa kwala. O tla ya a bereka tsa gwe dikgomo a tsea mosadi. Bjalo o reng a re aowa go kwa gago tlale, ke kwile nka se sa moraka. Ba dula ga botse kwano ya ba gona, go tloga lona tsatri le we.

144 417 O be a ka seke a bona dikgomo ka gobane mosadi o tlhadile ka nosi. Ga Mongaale o be a yo kuba sesele, ka gobane bona molato ba liffle. Le gona o be a sa kwana nae, gore a motsee aowa e be e le goutswa.

418 Ke moka re a palakana a ke sa nyaka go tsoga ke kwile taba ya mohuta o we letsatsi ka le thii. Nka se sa dira, monna le mosadi a ba ile go kgarametsana fela e tlab a le taba e ngwe e seng e ya lehono.

419 La mokhulela a ja dijo di dula ka teng. Ba swarana ka atla tse pedi. A belega ngwana wa motlhankana a se wa se setlhotlololo ke wa gagwe. Wa pele ke motlhakana, bjalo a se bjona bothakga motsee o ttitle.

145 Temana ya 4 bophoko bja motlanalo.

420 Motlanalo ke mosadi yo a goba a tsere ke Rama ja Moeng. Bjalo mosadi yo i le a imisa ke monna la mathomo. A belega ngwana wa motlhankana monna a tloga a ya makgoweng

421 A sala a kwana le monna wa ga Rakgwale bjalo monna yo e be e le lejakane le yena mosadi gammogo le monna wa gage. A sala a imisa mosadi ele gore ngwana yola wa pele o sa mama, bjalo a seke a botsa mmatswala wa gagwe. A tswela pele le go mamisa ngwana.

422 Ngwana a thoma go tlhabega, papago Rama ja e be le ngaka. Bjalo ge a laola bolwetsi b ja ngwana a hwetsana gore ngwana o tlhabile ke letewe le mmagwe. Bjalo ge ba butsisa mmagwe o wa seka. Monna a mokometsitse, o ile wa seke wa mpola, ba kankgaola kerlkeng, nna ke tlaya ke lefela monna wa gago makgoweng ka sephiri.

146, 423 Mokgalabje a re go mmago ngwana, ntsha ngwana letsweleng., Montsha, bjalo a nyakela putsanyana e e tswago go phusa. A e bolaya a hwetsana maswana a yona a tsea a thogolla ngwana ka ona, a fola. Yena a napa a gana go SM.

bolabola nnete, ba molesetsa a le bjalo.

424 Taba ke mosi, monna o setse a dikgile gore mosadi wa gagwe o imile, bjalo ngwana o bile o wa babja, bjalo o gana go ba botsa nnete. Morwa rragwe Patlana a namela a ya makgoweng a gopolela gore ke yena a imisitsego mosadi a molebella ka matlho a mahubedu.

425 Ka morago monna yola wa ga Rakgwale a fitlha makgoweng. A ngwalla mong wa mosadi borifi a re ke gosinyetsits kemisitse mosadi wago bjalo ke kgopela gore ke bolabole le wena ka sephiri ditaba difele ka sona.

147 Tema ya 4 a fa Patlana a bala borifi monna a theoga a boy a gae.

426 Ka morago ga mo monna a ba ba dile lengolo a napa a theoga a boy a gae. Ge a fitlhile gae, a butsisa mosadi gore molato keng, a re molato ga o gona. Le go tsha a a ka a tshaba ka gobane mosadi yo we ke moloi.

427 A bitsa baatswadi ba gwe, ke ba bo monna are ke fapano le mosadi ka dipolabolo. Ke re mosadi a mpotse gore mpa o file ke mang bjalo a nyake go mpotsa. A retse, ge a ganela wena bjalo rena ra kareng.

428 Are go yena mpotse nnete, go seng bjalo ke tla go tia. Are ko go botsa nnete yang, are o na le mpa are na ga ke na mpa. Monna a thoma go mo tia ba fo homola ba seke ba lamola a kwa gore di a baba, a r e ema ke go bot e ke imisitse ke Rkgwale.

148 429 Ke be ke nyake ge o bolabola bjalo bjalo o bolabotse nnete. A ntsha lengolo a le bala pele ga mosadi gamogo le batwadi. Bjalo o dikwile mola o gana, petolo ya sebe gona.

430 A re go batwadi mosadi yo ke moloi, ka gobane mola ke fo tla ke sa tshebe selo o be a tlilo mpolaya. Bare o wa kwik kwala, mosadi ge a dirile phoso o swanetse go betsa matswala wa gagwe. Ba hwetsana e ka ba laya mosadi ka gorialo mo we:

431 Monna a tswela pele le polabolo are lekile la mmona kae, mosadi wa go kgolwa motho yo mongwe. A seke a re le ge a mpona a seke a tshaba, bjalo ba se sa fetola ba okwa

dipolelo tea morwa bona e ka di ya theko bare di a kwala bjalo ka baka la ore o boletse a difele.

149 432 Le a nkwa mma le papa, mosadi a ka seke a phidisana le nna, bo kaone a boele ga gabon ba gabon ba mphe dikgomo tseka. Bjalo bare o arugile molaong, ditaba ga di bjalo. Wena o swanetse go lifisa monne yo we olate o fela. Ke a lekwa a ke le nyatse, nkabe kere go fitlha mo le ge le na a sa le botsa nna a mpotse.

433 Mo we re a go bona gore o dirile phoso bjalo o wa dikwa a ka se tsoge a boeletsa. Bjalo mola monna a seke a tla a mpotsa o be a tlilo mphamalao a re ke hwe, ba sale ba tseana. Go bjalo le lehono a ba tseane goba a yo dula ga gabon.

434 Batho a ba ke ba bolabola ditaba ba e nosi. Re swanetse go bitsa ba ga Moeng, ba tle ba re kwise taba e. Moeng ba tle. Bjalo are go lukile ga gobon bjalo ba ba bitsa ba tla.

150 435 Ba bitsana ka moka gammogo le dikgadi. Ba fitlha ba dula mo we lapeng le we. Bjalo mokgalabje Moeng a re le bitsa ke nna banna kome, ka baka la ngwana yo. Bjalo o tla bolabola le tla kwa taba e re fapanago nae ka yona. Ba re monna o ka bolabola ra kwa gore molato keng.

436 Ke nnete bjalo a ke kwane le batswadi baka, mo we nna ke bolabolago ba nkganetsa. Dipolabolo tea ka di mo go 427 mosadi a gana go mpotsa mpa. Mogo 428 ka motia, a kgona a bolela nnete. Mogo 429 ka bala lengolo la mosinyi. Mogo 430 tlhaloso ya gore mosadi ke moloi. Mogo 431 ka baka la gore o kgolwa polelo ya motlabo e seng yaka. Bjalo mogo 432 a e gagabo le 433 mola ka se tswe ke taeba o be a tlilo mphamalao ke moka a dula fase.

437 Ditaba re a dikwa bjalo re ka kwa mosadi gore yena oreng ka taba ya mohuta o.

151 438 Motlanalo a thom go bolabola moyo wa muisa mohu. Ke gore polabolo ya go se kwale. A re nne ke na le phoso e kgolo ka baka la go furiva ke monna yo we. A re gonna

SM.

853 tsatsi le ke motsago gore ke fitile ke kgwedi a mpotsa 63

K 34 / 82 gore o seke wa ba botsa ba ka kgaola ker-keng. Bjalo ditaba o tla ya a bolabola le monna wa ka makgoweng. Bjalo phoso yaka e kgolo ke gore ke ge a tlide a moutsisa ka seke ka mmotsa. Ke di yo dira phoso fela monna yo ke waka.

439 Ditaba ke tse we ba ga Moeng, ke re tlang le mphule seso se, nna ka nosi ke sita go phula/ba ka e kgomola. Taba e ke seema ka bottlalo bja sona sere mona ntso ga e kgamole.

440 440 Ditaba re dikwile, bjalo ba bangwe re lle, bokoma, bjalo ba dikelello, ba ka thusa go lamola ntwa e. Mollo o tima ke batho bjalo thusang go tima mollo o.

152 441 Go tima mollo ke gore mollo wa go tuka kudu ke wa monna bjalo mmoledi wa pele o re tamang mollo tlhaga e a ila. O bolabotse thogo ya ditaba ba gesu. Phoso re a e bona go mosadi bjalo mosadi ke mpja, bjalo mpja e na he mong wa yona. Ya dira molato e direla mong wa yona, fela ge motho a ka e tlhaba ka lerumu o na le molato. Mong wa mpja o swanetse go molifisa.

442 Matsikinyane Moeng, bakgabje, ba gesu le a kwala le a bolabola bjalo rena bangwe re bana, ga re kwe le gore le bolabolang. Bolabolang taba le pholetse le seke la no bolabola ka diema la e lesetsa ka diema.

443 Madome Moeng, ke morwa wa mong Moeng bjalo ka moka ke ba banyana. Dipolabolo tse dingodilego mo go 441 dibolabotse ke yena, a re o be a ba bula ditsebe gore ba botse Ramaja.

153 444 Le theletseng bana empa a e sale lena bana le banna le na le mengwako ya lena. Polokong ya mohu le a ya. Bjalo mosadi pelo ya gwe e tlhakoreng bjalo ka gorialo mo we ke ngwana. Ngwana wa fora fora ntshetswa, wa fa kela monwana ka ganong a gopola gore ke letswele la mmagwe.

445 Bjalo a re tlogeleng ngwana diphoso tsu gagwe, re beleng fela lerumu la go tlhaba mosadi. Bjalo ka ge mosadi a bola ola gore lerumu ke la monna wa ga Rakgwale, re swanetse go lwa le monna yo we yena a rego go kgetha mogatse monna

yo mongwe a molaela go seše.

446 Lehono monna o fapanā le mosadi yo, ka baka la dipolabolo tsa monna yo we. Ka gorāalo mo we bolo re bo bea godimu ga mosadi kganthe a se moloi, moloi ke monna yo we. Le fele le gopola gore mofuriwa a na maano, maano a na le mofuri.

154

447 Bjalo ditaba di a kwala fela mosadi o na le phoso ke gore a nyake gx yo morwa rre. Le ge monna a mofurile bjalo monna wa gagwe nkabe a re go tla mo gae a mmotse nnete. Ke nnete taba e a e wisi pelo ke lerumu la thekeng. Go fialo ke Lekalakala Moeng. Go kaone gore monna a nape a motsea ka baka la gore o kgolwa dipolabolo tsa gagwe.

448 Khasane Moeng, e bolotsé pele ga Lekalakala yena ere mo we go bolabotsego mmoledi yo wa ga na bjalo go wa kwala. Ge mosadi le sa kwane ka morago yo mongwe o tla hwa taba e botse ke gore le mpe le fapanā. Ka moka ba bolabola ka mokgwa o we. Dikgadi di filo homo ga ba nyake go tsena mantsung a banna.

156

449 Mong papago bona are bana baka a le tsebe ditaba le tla segiwa ke batho. A le kwe mantsu ge a bolwabolwa le dira keng. Gopolang mantsu a Madome mo go 443 ge a le bula ditsebe die tswa mo go 441. Bjalo mogo 444 are le banna 155, mogo 445 re nyake lerumu. Bjalo lehono le swere tsa lena dicele, a le timi tlhaga le a butseletsa.

156

450 Lehono ge lere monna a nape a motsea a ya a gana, a re nna ke lehodu fela. Le tla dira bjang, o swanetse go boela ga gabu bjalo lehodu le tla le fela mang molato. O swanetse go lefela rena, bjang ka gobane mosadi a e sele wa lena, gwa tlhoka karabo.

451 Ke tla tlogela ditaba tse tsa ka godimu bjalo ke tla le butsisa e ngwe. Lere mosadi a boele go batswadi ba dumela, ka baka lang, ka baka la bophoko bja go sekwane le monna. Aake botlhola ge a phukile, aowa, bjalo molato ke go se botse monna thereso.

452 Letswele pele le go araba bana baka. Le tla moisa bjang gagabo, twela o wa e tseba. Ba tla ya ba mmuisa le

SM.

853

K34/82

65

tlatla le reng. Ra tla ba botsa gore mosadi a re sa monyaka re nyaka dikgomo, ga mang, go batewadi.

156

453 Le ntheletseng bana yo monyana a bolae twaebela, ba bagolo ba le gona. Le ge a ile a go kgopisa, bjalo wa nyaka gore batswadi ba yo molaya o moroma ka sebaka ka kgomo go ba pudi, bjalo motho yo we a moisago o wa fitlha a bolabola mantsu a gago ka yona. Ba ~~xx~~ amogela ngwana wa bona bjalo ba molaya.

454 Bakeng sa gore monna a tlhale mosadi taba e we ga e direge. Ka gobane dikgomo o ka seke wa dibona. Ka gobane ba tla go botsa gore mosadi o tlhadile ka nosi. Le ge o ka bona a dutsi le monna yo mongve a ona polabolo motlhale, ke tla bona ge nke dikgomo le tla dibona la ya la gapa ke tla rola tlhogo e n yaka ka lefa.

157

455 Bana ba fela maatla, ba re dikwile. Matlongwane wa tumuga o hwa ge letsatsi le ya madikelo. Le wena Ramaja o wa dikwa gore bakgalabje ba kwala. A re ke a di kwa' fela ke tla kgotlella go dula nae.

157

456 Bjalo ba lifisa monna yo we wa ga ~~Ramaja~~xxxxxx Rakgwele dikgomo tse tlhano. O lifisitswe kgomo tse ka baka la leleme la gagve. Molato wa fela monna a dula le mosadi wa gagve. Dikgomo di nyakilo loba. Molaudisi wa ditabs tse ke Khasane Moeng, papagwe ke Madome. O tswaletswe mo nageng e, mphatho wa gagwe ke makgau

457 Ramaja o katile ke dipolabolo tse batswadi fela pelo ya gagwe, e sa ya lokologa moeng. Monna a kgeloga bojakaneng, a tsea mosadi wa bobedi. Yola mosadi ya ba se kgopa melora, empa ngwako ona a mobela, le dikobo a mo apessa fela a sa rate go robala ka n₁wakong wa gagwe.

458 Mosadi a seke a tloga a laya pelo ya gagwe, a re mosadi ke ngwako E be nka tloga mola a be a sa nkagela ngwako. Tshemo a molemela monna a ba a hwa, mosadi a dutsi motseng wa ga Moeng.

158

Tema ya 9. Go nyala go sepela letlhala.

Temana ya I temogo bakeng sa go nyala.

459 Ba tsealane ke baratane, monyala ka ethii o nyala

wa gawe. Go ba monyala ka pedi o nyala wa gagwe. Motho a ka ba le masome some a dikgomo empa ge ba sa ratane a ka seke a dira selo. Tlhalo e baka ke go sekwan, ka go sekwan mo we batswadi ba mothepa ba ltlhadisa ngwana wa bona.

460 Taba kgolo ke mmago mosetsana yo we a dirago gore mosetsana a tlhale. Papago ngwana ga ngata, a tsebe. Ngwana we mosetsana o sepela le mmagwe, bjalo o wa molaya gore le ge o ka no bona papago a go kwatetse bjang le bjang o seke wa tshoga.

461 Ke moka o kwile mmagwe, se we a mmutsitsego. Papagwe a ka motia bjang le bjang a ka seke a kwa. Ka gobane mosegare o motsa gore wena o seke wa dumela o fagana. Ba ka seke ba go bolaya o kwe ga no mo we ke go butsitsogo.

159 462 Gore ditaba di dira ke mmagwe o tla mmoma motlhlang ola papago ngwana a bitsitsego ba gabu gore ba tle ba molaise ngwana. O tla bona a sa rate le go dula fase zo dula gagwe, ba tla ba ba mmotsa wena o dira bjang o sa rate le go dula fase, go dula gagwe ba tla mmotsa gore wena o dira bjang o sa dule. Le ge a ile a dula dipolabolo tra gagwe o tla kwa are nna nka seke ka ditseba ba ratane nna nka dirang ge batho ba ratane.

Temana ya 2 Khasa Mohlabe.

463 Mothepa yo mmagwe ke Mapule ngwana Raganya. A tsea ke Maboi Mohlabe, Mosadi a belega ngwana ka o thii wa mosetsana yo we leina la gagwe elego Khasa. Bontsi ya ba bana ba batlhankana.

464 Papago mosetsana a hwa e sale yo monyana. Gwa ba le tlala bjalo mmago ngwana a ya ga ["]asete go kwatamissa letolo, ba amogela letolo ka kgomo a re kisa kgomo a sella banna ba g agwe tlala.

160 465 Ke mcka ke mosadi wa ga Masete, Masete yo we a bolabolwago ke Madipadi o be a na le mosadi bare ke Marulela bjalo e na le bana ba ~~makwenn~~ batlhankana ba baedi, le dikgaitsedi tsa bona. Ngwana wa pele wa Motlhankana ke Matshurutlela. Mosadi yo o ne le bana yena.

466 " gola ele mosadi wa gagwe ba molotsa. Mosogana le yena a ba a ya makgoweng a borwa. Mosetsana o godile bjalo ba bitsa monna gore a tle a beke. A boy a makgoweng ke sekgowa bjalo ge motho a boy a o wa ba ba tsibisa gore ka tsatsi la gore ke nna yo wa. Bjalo ba yo motlhakanetsa mo we a yago go fologa gona.

467 Mothepa a bitsa bo makgatle gore ba yo motlhakanetsa ba ya ba motlhakanetsa ba boy a ba rwele mapokisi. Ke sekgowa batho wa teena magae mosegare ba rwele mapokisi.

161 468 Kganthe lepokisi a lena selo ka gare. Molao methepa e swanetse go boela gae ba yo dira bjaluwa. Bjaluwa bjo we ke bja go buka lepokisi. Ba ya ba dira bjaluwa bjo we ba rwala ba isa. Ge a buka lepokisi ba hwetsana go sena selo.

469 Ge a boetse gae, a thoma go ba le mokgwa. Monna o swanetse go ya bogweng ka morago ga mo ba tso buka lepokisi a dira bjalo a ya bogweng. Ge a ba aletse magogo a tswa a tloga ba sala ba robetse le bo makgatle.

470 Ka moswana ge boesa dikgarebe di a gakanega ka gobane dithoro t ba swanetse go fa ke yena. Letsatsi la tlhaba mmago mothepa a makela a makale, ge a o kwa ba sa sili a fo robala. Ka morago ga mo a tsogile a seke a ba fa dithoro bjalo mong monna ga bonale, le bona ba tloga ba ya magae a bona.

162 471 Topana ntswikitswiki ya tia mme wa menama. Ba kwa tlala le bona ba tloga.. Bjalo monna a bona gore ditaba ga di sepele ga botse empa a seke a fela pelo ka ~~mawak~~ mawana ba bona a etla le monna wa ga Mailula. A re o mogomisitse a be a e ya molopeng, a re o nyaka go ya le dikompo.

472 O motlisitse bo sego, bjalo ba mosutella malajo a robala. Ka moswana a tsoga a tloga. Bjalo monna a kwa gore mosadi o buile a nyakela makgatle wa gagwe. A ya go bogweng a goma a mo tshaba gape.

473 Mmago ngwana a ribitsa, ra ya ra kgobakana lapang bjalo ge go butsisa mosetsana gore molato keng a bolabola gore a ke monyake o nyaka mang, a re ke kwane le Mailula.

Dia kwala ba ba roma sebaka sa ya ga Mailula.

- 163 474 Sa ya sa fitlha ga Mai^{la}ula bjalo ditaba tsa motsena a re ga ke makatse ge le mpona mo, ke rumile ke ba ga Mohlabe bare ba fapana le ngwana wa bona bjalo ge ba mmutsisa, o re o forane le Mailula. Bjalo ba itse ke tle ke kwe gore ke nnete naa. A re aowa ngwana yo we o bolabola maaka.
- 475 Ra goma ra boela bjalo sebaka sa tlhalosa mantsu a o re nna a ke tsebe taba e we. O wa dikwa mothepa a fo homola bjalo o swanetse go boela monneng wa gago ka gobane o go furile a seke a fetola.
- 476 Mmago ngwana ga nyake go bolabola ditaba tse ge ba mmutsisa o bolabola o ke o bolabola nete. Gore ngwana yo ke phikila. Nna ke lle dikgomo tea ga Masete bjalo ka go rialo mo we o swanetse go apea ga Masete. A re ke dikwile ke tlaya.
- 164 477 A ka be mokgonyana a be a le gona ka sona sebaka se we a nape a beke. Mosegare a ya a bolabola le Nkhwidi Morei a re o nyaka go motseela moratho wa gagwe, ba kwana. A ya a ngwalla moratho wa gagwe borifi ka gobane o be a se mo gae. A seke a phakisa a fetola.
- 478 Ka morago ga lebaka le le telele mokgonyana a ya bug weng o be a theletsitse ge bare e kgopoleleng, bjalo lentsu le we la seke la ba gona. Ge a tsena ka makgolo wa gagwe mothepa a tewa ka sa mafuri a fapana nae.
- 479 Le bo makgatile a seke a ba bitsa. Bjalo makgolo wa bona a ba lla le gogo ka ngwakong. Ba bona ngwakong o ba imela, taba re bolabola kgoromela, khuta marama re hwa nayo. Bjalo ka gobane ke kgoromela, a butsisa makgolo wa gagwe ka nosi mosadi a ka o ~~kw~~ kae, are ga ke tsebe, go lukile salang, robalang ba ~~g~~ gana ~~g~~ tloga.
- 165 480 Mothepa o tshabetse ga malome wa gagwe ka moswana ba bona a e tla le malome wa gagwe. A fitlha a bolabola le kgaitseidi ya gagwe. A re go yena o swanetse go bitsa ba geno le nna ke tla g ba gona. He tle re kwe gore molato wa ngwana keng ge a tshabana le monna.

481 Gwa ba bjalo ra goma ra bitsiwa ra ya. Ditaba tea Mapule le moredie di re tenne. Malome wa ngwana o mmutsisa g bjalo are ke kwane le Nkhwidi Morei, o re o nyakela ngwanabo bjalo o sa ngwaletse borifi o re e su a mofetole.

482 Mma le kgaitedi ya ka Mafora ba ditseba. Ditaba se diwe mmagwe a ganetsa gammogo le kgaitedi. A re le fogana fela ka tsatsi l^a gore o ile a le rekela bjalwa a ba a le botsa gore o kwane le nna la dumela. Aowa ge motho a gorekela bjalwa o ka seke wa ditseba gore o tsea moredi wa gago.

166 483 Go tlhwa batho ba bolabola dia ~~dimanyavv~~ tswenya, nnete yona ke nnete ba ditseba le ge ba ganetsa. Bjalo di baka di a tswenya, bo kaone ke go romela motho gore a yo d bites monna yo we a tle mo. Mediro ka moka re tlhobogile, re tla tlhwela taba e. Ba roma Makhukhu gore a yo mmitsa, a ya a mmitsa a boyanae.

484 Bjalo Sepalo Mohlabe a re o bitsa ke ren, ka baka la go fapana le ngwana mo. O tshabana le monna, bjalo o re o kwane nago, ke nnete naa. A re ke nnete, ke bolabotse nae, bjalo ra kwana. Ka motsa gore ke sa ngwalla mosogana. Bjalo a su a nkarabe.

485 Bjalo ge a se su a go a raba o tla dira bja^{ng}, are aowa ditaba di sitile a boele monneng wa gagwe. Ditaba ke tse we mothepa, a re go lukile ke tla boela monneng wa ka. Morei o na le molato fela lehono re ka se tsee selo sago re tla bona ge a ka ya a pea.

167 486 Monna a tla a beka mosadi wa gagwe aowa a ya apea, a ba le ngwana le monna wa gagwe. Ka morago ga ngwana a thoma go babja kudu, mo we a gonyaka go feta. Monna a kitima le dingaka ka moka, a ba a nyama pelong.

487 A ya ga ngaka e Motswaki yo we ditaba tsa gag^e tsa bo ngaka di ngodilweng mapepeng a bongaka. Go lepepha la 159 temana ya 2. Bjalo mosadi a moalafa, a fola. Kganthe le yena bolwetsi bjo we ke bja bongaka, le yena a ba ngaka.

488 Monna yola wa ga Morei ke moka a phona molato ka gobane e wa paea. Q be a tla ba le molato mola a seke a pea lapeng la

Masete. Ditefo tea ngaka o be a sena selo, ka bala le we a fiwa modiro. A aga ngwako a ba a thetha le masemo le go a lema. Legogo le bjalo molato wa gagwe ke kgomo.

168

Temana ya 3 a tlhala.

489 A ba le mpa ya bobedi a sale mo we ga monna wa gagwe. A re a sesu a belege a motlhala. A motlhala ka mokgwa o, a kgethana le Makaeppea Masete, ke morwa rragwe. A thoma go se kwane le monna wa gagwe bjalo a nyaka go bona gore se we se mphapantshago le mosadi keng.

490 Mosadi ga nwe, bjalo bjalo monna o nwa bjalo. Monna yo we a mokgethilego o nwa bjalwa. A leka kudu go mokata le fokeng a seke a mmona. Motho o seba ke kgaitseedi ya gagwe. Mamokwale a moseba gore o robala le Makapeea ka ngwakong wa mmagwe mosadi.

491 Ka tsatsai le lengwe la mabjalwa a leka kudu go lebella monna yo we. Ka morago a mobjela bjela, le yena a tloga a ya a dula sekakeng, maleba le motse wa makgolo wagwe. A ba bona ba e ya mowe.

169

492 Ke ge letsatsai le diketsa ba tseba ga botse gore ge a ile bjalweng a boe ka pela, le gona ga boy a gae, a tsama a e pella dikosa. Bjalo ba mokwe, mosadi a gome a boele ka gae. A seke a ya a fo dula bjalweng, o litile gore makgolo wa gagwe a boele ka gae a kgone a e ya.

493 Makgolo wa gagwe a ya ka gae, bjalo mokgonyana le yena a ba sala nthago. O saletse nthago kudu. Ge a fitlha a tsena ka lapeng yana a manalla ka d tuding ga ngwako o la balego ka ntsho. O kwa ba bolabola mmago mosadi a bula ngwako bjalo moredie a re o kae, a re setlaetse gana kowa.

494 Makaeppea o kile a tia Matshurutlela. A mo tia ka mokgwa o are go yena nna ke nna monna ke sepetse le dingaka tse dikgolo le ka se dire selo. A re o wa kwala. Thotshe ya ka e sitile batho a ba e pjatle. A re nna nka pjatla a mofa a e pjatla.

170

Bjalo a motia ka tlhogo a wela fase. A motlogela a lebjalo. Bjalo a gopola gore ge a kaya a ka mmolaya.

495 A tloga a ya motseng wa ga Mathake, a bitsa Moketselo a

SM.

ya nae. A fitlha a kokota, ba homola bjalo a bula lebati, kganthe o setse a tsugile a motia ka tlhogo a wa fase, a tswa a tshaba. Mosadi le yena a tswa ka kobo ya bosego a tshaba. Mathake a folebella mosadi ga ba gobanele a ka seke a mothusa. O filoya fela go bona ge ba ka mmolaya.

496 Ba tshabile ba le bjalo monna o sile kefa (mongatse) le seonoro patse. Mosadi o tlogetse tuku. A di tsea a tloga ka tsona. Mosadi a seke a boela gae, bjalo a fapana le Mathake a ya gae, a re ka matlho o na ke bone. A ya a robala a le nosi mosadi o sa tshabile. Ka moswana a tsoga a botsa mmagwe taba e. Yena are ke kgale re di bona, ra nore o tla di bona ka nosi.

171 497 A romela sebaka sebaka ga se fitlhale, se ba botra mantsu a we bjalo ba motsa ditaba a re ke nnete. Fela mosadi yo we ke nyaka go napa ke motsea. A boetsa mantsu a we. Bjalo mong mosadi a bitra ba bangwe ba gabu ba ga Masete.

498 Ba ya bakgobakana mo we a ba botsa taba e. Bare tuu, lebaka bjalo yo mongwe wa bona, a re e fela ke marumu taba e. Re tla botsana bang ditaba le ge bare go lwa tsa saka ka lethii a ba re tse. Bjalo wena monna oreng ka taba e are e fela mosadi ga nthate, yena a mphe dikgom tsaka a fete le mosadi wa gagwe.

499 A ka seke a kgona go mofa dikgomo o swanetse go dihwetsana ka tsela e la tsa go sepela ka yona. A roma sebaka ga makgolo wa gagwe, gore ngwana wa lena o tlugile bjalo re nyaka dikgomo tsa ren.

172 500 Mapule a re bitsa ra ya bjalo a bolabola taba ya mohuta we. T ba re tlema ra gakanega. Ka baka la gore Makaepa ge a lebeletse mosadi yo we ke mmagwe. Bjalo taba ya mohuta o ke botlhola go dirile Lee Mohlabe, a ya a hwetsana moredie a tagilwe a robala nae. Bjalo tlogelang botlhala, le bolabole taba.

501 Botlhola bjowe ba bolwabolwago ke bjo. Mmolawa ke nwana wa Sekwi Mohlabe, bjalo Khasa ke ngwana wa Maboi moratho wa Sekwai. Makaepa ke ngwana Mmolawa ge a lebeletse

Khasa, o re mma. Ke bjona botlhola bjowe be bolwabolwago.

Lee le Sekwi ke bana ba poo, Mmolawa ge a era Lee ore papa.

502 Ge mediro e we ka moka e direga Nafora kgaitseidi ya Khasa o be a se gona mo gae. O be a dutsi ga makgolo wa gagwe a lata mosadi ka baka la go tlhoka dikgomo tsa go monyala.

173 503 Dikgomo e be di le gona bjalo a ya a tshabisa kgaitseidi ya Makaepea ka malapa. O be a tree ke yo mongwe a tlhadisa. Ba modumella gore a nyale a nyala. Ka morago mosogana yo we a goba a motsea a boy a makgoweng a ya bogweng bjalo ba roma ngwana a tla a bitsa Mothoka a ya a hwetsana monna yo we. Ba napa ba mmotsa gore monna wa go ke yo.

504 A k: a se we ba mmotsago a goma a boela nthago. A faga mauswa a gagwe, ba ja monna a tloga gamogo le matewala wa gagwe. Ke lebaka la mo balema. Yena a seke a ya masemong a tlhwa gae. A tree dilo tea gagwe ka moka a ba a epolla le disala nthago a tloga. Ge ba goroga ba hwetsana a tlugile ba lebella ba seke ba mmona go fitlhela ba e ya malaong.

505 O be a nyetse mosadi ka dikgomo tse diphetago menwana mmedi. Bjalo a re o nyaka dikgomo ba gana natso. A isa ditaba gkgorong bjalo kgoro ya ya ema le baga Masete, ra loba dikgomo le ngwana.

174 506 Bjalo lehono ba ga Masete ke bona ba we ba ka tlago ba teena mo lapeng le, bona ba itse lapa le, le na le ditshila. Ba bile ba lobisitse thoto ya rena e kakaa. Ditaba ke tse we mmago ngwana bolabola. Ga gona motho yo we a ka bolabolago. Ka gobane ke wena wa go ba o ba file ngwako.

507 Nna le ra gore ke tla bolabola eng, ditaba tse we tsa bona a ke ditsebe. Bare o wa ditseba o dietseeng ge o ba fangwako. O swanetse go botsa mokgonyana yo we wa gago, a nyale, o fe Masete dikgomo tsa gagwe.

508 Mosadi a thoma gore ba ngaletsaa ka taba, ba bona ge monna waka a hwile, gela e be e ke o sa phela e be tsa natse nka se dibone. A tloga a ya ga Nyatha kgaitseidi ya gagwe a mmotsa gore ba ngaletsitee ka ditaba ba ga Mohlabe. A mmotsa le

Temana ya 4 thokheng (Mapule)

- 509 Mosadi yo we Mapule ba thoma go morela leina le Thokheng. Tlhalosa bare ke motho wa go bolabola maaka, a go phuthela ba bagxngwe gore ba se tsebe nnete ya taba. Kgaitsedi ya gagwe are ditaba ke dikwile. Bjalo wena o botse morwa wa gago e be yena a tsamago a ba bitsa ka tsatei la gore ke a tla.
- 510 A ya a mmotsa aowa a dira bjalo o diretse gore ba seke ba gana go tla, ka gobane mola e be ba tsama ba botsa ke mmagwe e be ba ka setle. Ditaba tsa gagwe ditenne batho.
- 511 Ka lona letsatsi le we ba ya ba gatlhana le yo we kgaitsedi ya gagwe. Bjalo morwa wa gagwe a re le bitsa ke nna ba bina tlou, ka baka la tshix molato o la wa ga Masete. Ke tso bitsa malome gore a tle a kwe ditaba tse.
- 176 512 Dia kwala rena ditaba tsa mmago dire tenne bjalo ka nama ya kolobe. Malome wa gago ka gobane o mo motlhomong a ka ne thusa. Ditaba ke tse we makgolo wa rena re fapani le kgaitsedi ya gago ka baka la moredi wa gagwe. Bjalo yena a ka thanthodisa ka go bane ke mathathe.
- 513 Are nna ba di yo ntlemella fela ka baka la go belega. A ke tsebe selo ka baka la taba e we. Malome wa ngwana w are a ke dule matloumeng, taba ke kwile ge ke le gona kowa gae. Gore o be o ba tlhatlhetsi ka ngwakong.
- 514 Go ba swara gona o ba swere ka ngwakong. Bjalo nna e be ke sa tsebe selo ke fithile ka bula ngwako wa ka ka robala. Ka se tsebe le gore go na le batho ba bjalo ka moswana ke gona ke kwago taba e. Bjalo ka thoma go makala.
- 177 515 Malome wa ngwana a re le seke la kwatela mosadi le swanetsi go bona taba. Ka gobane ga gona taba e le kilego la mpotsa ya mabapi le maranrang a yo kgaitsedi. Le gona lehono a ka bitsa ke lena ke yena a mpitsiteego. Tlogelang ditopo ka moka le ra kise taba ke mpja ya lena le tla dira bjang.
- 516 Ba roma sebaka ga Masete gore ke mang yo we a tserego mosadi wa gao. Ba bolela gore ke Mokete. Bjalo o re o nyaka go monyala. Bjalo a owa re a le botsa gore a gona mono. Le fo

re botsa, gape, nog a goba tau ya tlhagla ba ga makgolo ke a ba bolaisa, bjalo le bona ba bjalo.

517 Mothome o tlare go kwa ana le maatla wa re botsa. Ke mothomile, bjalo o re o nyaka go tsea. E ta pele re tla go sala morago, bjang ka gobane a se moredi waka, ke nwa ngwana wa rena.

178 518 Ke molao wa gore wena Masete o ete pele rena re ditlhakse tsa gago. Ge a holofetse go motsea, re tla mmotsa thoto ya gago e we re na re llego. Ditaba di a kwala, bjalo bare go motshabisi nyarela re ~~gobone~~ gobone. Ba nyala ka moteeng wa Masete.

519 Ke nnete ditaba di tewa le mmago ngwana. O botsitse mokgonyana yo moswa gore a nyala ka selo o nyetse ka kgomo tse ditshelelaggo fela. A nteha dikgomo tse ditshelelaggo ka lebaka la lethii. Ba mmotsa gore go sa nyakega kgomo tse ditshelelaggo gape. Monna are aowa le a ntlhalefetsa.

520 A rieng ro kopana go ba phophedi ke gona ba kgona ba e tla ga batswadi ba ngwana ka gobane ba fapana. Ba ile ba roma sebaka bjalo ba ga Mohlabe ba ba fa letsatsi la gore ba tle ka lona. Ba la le bona ba roma motho gore ka teatsi la gore re gatlhaneng. Go rumile ~~matlhadiwa~~ motlhadiwa go ba tlhadisi.

179. See 521 Ka lona letsatsi le we ba ya ba gatlhana. Bjalo ba tlhadisa ba bolabola mo we ba fapanago le ba tlhadisi. Sebaka sa go amogela dilo tsa ga Masete ge a nyala ke Motho-mosetlha, motlisi ke Magabolle bjalo Magabolle ka lebaka le we o be a hwile.

522 Mothomosehla a bala dikgomo tsa gonyala masedi, tlala ke kgomo ya letolo kamoka go ba dikgomo tse nne. Ba dumela batswadi. Bjalo ke tsena dilwaneng tse dinyana, seleng ya go boga koma lesekya ya gosikinya seotlo. Ditslhamo tsa malope ponto le lesome le setlhano la maseleng., le pudi ya go tlhatseisa mosadi dipeba.

523 Bjalo ke tsena monyalong, ke dikgomo tse diphetago menwana mmedi dinago le dipudi tse nne. Tshalete ke ponto tse tlhano,

dinago le lesome la maseleng. Yona nka seke ka bala mediro ya yona le a e tseba. Ba ga Mohlabe a baka ba ganetsa ba ile ba dumela.

180 524 Ditaba ke tse we mokgonyana yo moswa. Mmaloo! ke tsentshitsae maoto ka legapeng la marokolo. Yo mongwe a re mmatla seromo o sinya sa gagwe. Nkabe ke sa dira/ba e, ke baka la mmago, mosadi a re a ba nyala ka selo. Ba nyetse ka dikromo tse ditshelalago kganthe ba mpotea maaka.

525 Matswitswanyane wa okwa o re tsweketsweke, o bo tile boholo. Aowa dikgosi boholo ga bogona. E fela mofuriwa a na maano. Mola ke tsebe e sale mathomong nkabe taba e ke sa e dira. Ditaba ke tse we ba gesu, papagwe, a re o ile o tla dikgona bjalo dikgone. A re mosadi boela monneng wa gago, nna di ntshitile.

526 Dikromo tsela a go ntsha pele ba gapile. Le swanetse go mpho dikromo tse pedi le sale le dikromo tse nne. Molao wa tswa ka mosate ba lata re amogela. O lebetse kgale ke neng. Ditaba tsa fela di tla mo we. A boela monneng wa gagwe a loba dikromo.

181 527 Go na le mantsu a mangwe ke a a bothata. Thanthodisa le Mathathe. Mantsu a a ngodilwe mo go 512. Bjalo ke a ngwala ka baka la tlhaloso. Thanthodisa ke gore go bolabola taba ka motlhala wa yona. Mathathe mokgoni wa go kgoni la tisa taba, ka botlalo. Makaepea yo we, ditaba tsa gagwe dingodilwe mogo 240 bakeng sa go tlhadiwa ke mosadi. Go fitlhela mogo 265 bofelong bjalo ba ditaba.

528 Ke boeletsa go ngwala ditaba tse temeng ya 6 tlahlo ya go nyenya. Temana l Nyenyo ke ya batsadi. Bjalo ke tla tlogela tsa Makhutswi ke ngwale tree ya ga Mametsa. Go boela morago dihwetswa mo go 272 Mamogagware a tseisa moredi wa gagwe ga Bakone ba ga Mametsa.

529 Ke dingwala ka baka la gore ke hwetsane lethetho (lenaneo) lethetho la tsona ke di file ke Lee Mohlabe ke n yena mokgalabje yo mogolo kgorong ya gesu. Ka ya ga Mametsa, a tlatsa ke Matlhako Morema. Lehono o re ke wa ga Selete. O tswaletse mo we nageng e we. Mphatho wa gagwe ke Mangana. A re o bolotsa Mankikidi.

530 Ba bolabola gore a ba dibona ba filo kwa ge go bolabola bakgalabje ge ba dutsi kgorong. Mosadi yo Maleselane ke mohumagadi bjalo a belega bana ba Senamele moratho Nyathe. Makwale ke wa lapa lesele empa ke bana ba poo. Bjalo Makwale a thoma go bakisa Senamele bogosi.

531 Polao ya Senamele bjalo Makwale a bolaya Senamele. Yaba gona le motho yo Maboke a napa a tloga a ya go seba Nyathe, bjalo Maleselane a re go k'a taba e we a tshaba le morwa wa gagwe Nyathe ba tshabela mono ga Mohlabe.

532 Ba tla ba bauta, ke ge morwa gagwe a kgatlhana le ngwana wa ga Masumu. Yo we leina la gaggwe elego Maphulo aowa bateswadi ba kwana ka taba e we. Bjalo Masumu a yo bega Mohlabe taba e, a re go lukile ka gobane ke ngwana wa rena. Ba motsa gore ngwana wa rena a se sekgopa lora, aowa ke yana mosadi wa ka yo mogolo.

185 533 Lesaba ka moka la Bakone la tloga tshokwe a lata mong wa sona Mohlabe. Bjalo ke ge Maphulo a belega Mankikidi papagwe a hwa. Ngwana sala a lela ke Sekoko. Motlheng a dula setulong Sekoko a hwa. Ngwana Masunu ke mohumagadi nageng ya ga Mametsa ka mokgwa o we.

Tema ya 10 mekgwa e mebe e tlhagisa tlalano.

534 Motho o swanetse go se swara bjalo ka batho ba bangwe. Bjalo ga go direge ka baka la gore bateswale ke poo ka ethii. Poo e ngwe le e ngwe e na le mkgowa wa yona bjalo namane le yona e tlilo ba bjalo ka yona.

535 Go tsama a ubela batho go tia batho, yo mogolo le yo monyana ba fo swana. Tlhompho ya sebe gona, ka gorialo mo we a se bothakga, e bile a se bophelo bja batho. Ga gona theto le ka thii. E we o ka retiwago ka yona. Bjaloxmmka motho wa mohuta o we, ba mmitsa gore ke sebhokabotho.

Temena ya 1 Ngwaku Sekgobela.

536 Mosogana yo bateswadi ba gagwe ba ile ba molosetsa mosadi go Bjang. Leina la mosetsana e be e le Masegabu. Ka kwano e we ya bateswadi bjalo ka ge kgale mosadi a be a tsweiwa ka yona. Ba nyala mothepa e sale yo monyana mosogana e le yo mogolo.

537 Mosogana yo we e be e le setlhoka-boho, ba ba golo le ba ba nyana a no ba dira thaka ka e thii. A ba hwetsana a ba roganyetsa ka moka, bjalo ba bagwe a e lwa nabo. Ge go nyakisiwa ditaba ba no hwetsana gore molebi ke yena.

538 O dira a le bjalo e le gore ke sekobo (gobefo). Ke yo mosomoso bjalo ka pitsa sefatlhogo ke makokome, melomo ke dikepisi e ke ke dimpja tsa makgowa. O bile o na le mokhubu o mogolo o nkego ke legapana. Maoto ke dinatla tse dikgomo.

185 539 Ka baka la go tlhoka botlhoko-boho ka gobane le makgolo wa gagwe o wa raga, a na mokgolo. Ka baka la bokobo bja gagwe ba napa bathoma go moloma, mosetsana bjalo a napa a tlhala. Batewadi ba mothepe ba kwane le moredi wa bona gammogo le dikgadi. Bare aowa e fela motho yola e no ba yena motho fela bjalo ka ge a bolabola. Ge banna kamoka ba ka hwa ba fela a sala nka mpa ka dula le busuwana bja ka.

540 538 A napa a tlhala, o tlhala a le bjalo a sesu a kwana le mothol. Ge mosegana a ile bogweng ke moka ba mofidisanya, ka baka la maroga ka ditlhong a seke a fetola. A gome a tshabe a boele gae.

541 Mogoga mogolo a ana nama. Ba dira ka mokgwa o we go dithela gore ba tla ba ba molosa. Mo we ba sepelang ba sinya leina la mokgonyana. Ba bile ba bolabola gore go tlhoka wa dikgomo a tsea ngwana yo wa rena.

186 542 Mothepe o be a le botse kudu, e le yona mong naswana ya mosate. O be a sa swanela go tsea ke sekobo se we. Empa o be a nyetse, bjalo ka go bane mmagwe mothepe a ka se go botse nnate bakeng sa dikgomo tsa go monyala. Ka baka la gore ba ka tshaba go tlhadisea.

Temana ya 2 Mabakane a tsentsha maoto ka legapeng marokolo.

543 Mabakane a losa mothepe mothepe wa kwana nae. O tlhala monna o tsea ke mosadi. Dikgomo tsona o be a le nateso tsa manyalo a baredie. Sekgobela o be a sanyala a dio tshela lesome la dikgomo le dikgomo tse pedi, ditshalete tsona ga re bole ke dikoma.

544 Mmaka pela o baka a e swere. A tshabisa mosetsana a ya a mmeya ga moredi wa gagwe, yo mogolo Mokgadi, are go bona nyakellang mono, mmago ngwana a ya go phupha matlala.

187 545 Matlala ke molao le ge a ile a tshabisa ke mong mosadi, mmago mothepa o swanets'e go phupha smatlala. O bolabola ka mokgwa o a ka kgonago ga gona motho yo a ka mosalago morago. Ka baka la gore ba molebets'e. A ba botsa ge ngwana wa gagwe a tses ke ba ga Sekgobela le ge a sa nyake bo jela pele. Bona a ba na phetolo.

546 Sebaka sona a se fela pelo le ge ba ka moroga bjang le bjang, o fo homola. Ba bang ba go tlala ke pelo ba ba ba isa letsogo la go tia. Bjalo ba ba bangwe ba tla mmotsa gore o dira phoso sebaka ga se bolawe.

547 Ka morago ga mo we ba roma sa bona sebaka. Sepe a o ba botse ba nyale, ka pela ba tseba gore mosadi a se wa bona ke wa ga Sekgobela. Re mofe dikgomo tsa gagwe. Ba se roma bakgobakane ka moka.

188 Temana ya 3 ba ya go nyala.

548 Dikgomo a dintshe ke motho ka o thii. Aowa o botse ba gabu ba kgobakana a ba botsa molato o we a o dirilego. Bjalo a fetola sebaka gore sepela o ba botse ke dikwile ke sa botsa be gesu. Fela ka tsats'i la gore ba ntebelle ke nna yo we ke a tla.

549 Bakgobakane bakgonyana ba ya ka mabanyana go nyala.

Bjalo ba go tlhadisa ba robala magae a bona bjalo ka moswana ba tsogela go nyala. Ba dira ka mokgwa o we, ka baka la gore baka se ke ba ba alla magogo. Ka gobane a su e be bakgonyana.

550 Letsats'i la fitlha bjalo ba roma sebaka sela gore sepela o ba botse rena le dikgomo tre diphetago menwana mmedi, a isa bare e su re ba bone. A goma a isa tse nne, bare e su re ba bone.

Bjalo re nyets'e yo mongwe a re mola e be le sa tlhadisa bjalo ka gobane le tlhadisits'e kwang mo we ba bolabolago. Ba ntsha tse tharo. Bjalo bare monna ke sekgate komeng o wa tsena

189 sepela o ba botse re tla ba botse letsat'i la go tla go bona ge ba gapa dikgomo.

551 Ba roma motho ga Sekgobela gore sepela o ba botse ba e kgopolele. A ya a ba botsa. Bjalo bona ba re dia kwala sepela o ba botse re tlatla ka letsatsi la gore. Re sa botsa ba gesu.

552 A ba bitsa pele ga letsatsi le we a go lefa sebaka.

Bakgobakana a ba botsa gore ke bona motho mo o bolabola gore o rumile ke baga Bjang bare e kgopoleleng, mosadi wa rena o tshabile le banna ba bangwe.

553 Dia kwala le letsatsi le we le lukile. Ke nnete mogoga mogolo ga ona nama, nama e na le mogogana. Matsatsi a la a fela a e ya ba e ya ba mofidisanya e be ba sa litile tabs e. Aowa ga gona taba Tshukudu e tlhabile ka go tlhe. Re swanetsse go swara kgogo molomo.

190 554 Tala e a peilwe ga e lewe ka mphaka. Tlhakana sono ga e na leeto, leeto le na le gokgobakana la tloga se thii. Ba ya ba gatlhana motseng wa motlhadiwa bjalo bakgona ba tw swara tsela. Aowa ba ya ba fitlha ba hwetsana le bona bakgobakane.

555 Ba ga Mabakane le bona ba ile fela bona ba ba utile ka ngwakong. Ba fo tsea ka ditsebe ge e remana kantle. Aowa ga gwaka gwa ba le ngangano e kgolo. Ba mofa dikgomo tsa gagwe a tloga a gapa lesome la dikgomo dinago le dikgomo tse tshelelagoo.

556 Go tlhadisa go bose, fela go a baba mo diteekeng. Ditaba tsa bona tsa fela dietla mo we. Mabakane a sala le mosela wa tshipa ya gagwe. Go nyaka ke go beya ka gobane motlheng a tlhalago dilo tsa gago dia boyo, kgale ka bo mammalane o be o huma ka letsatsi.

191 Tema ya ll Masegabu gape, bobodi bja gagwe.

557 Ba motshabisitse le bakeng la madula gae. Bjalo a dula le Segokgo, motho ge a sale ngwetsi o ka se bone mokgwa wa gagwe. O tla bona mokgwa wa gagwe ka morago ga lebaka, le le telele. Ka lebaka le we e be e le mosadi wa basadi, a ketaketa ka malemo a bangwe.

558 Lebaka la go lema la fitlha, mmalo! dikgomo dilobile, re tsere kgwara ra tlisa ka gae. Re re ke motho. Ka morago ga dijo o wa robala mola bangwe ba e ya masemong. Ge a tsoga

mo we o ya masemong a rema ga thii le tsepe fase o ya morithing go khutsa.

559 Ke nrete ge bare mosadi a nyadiwa ka maatla a na modiro. Ga gona se we motho a ka se dirago e fela ke sebodu sa gago. Monna a sela tlala le ge ba bangwe ba sa sele.

192

560 A thoma mokgwa o mongwe wa bophoko. Ge monna a ile makgoweng ke moka le yena o sala a e ya makgoweng. Ke gore dikompong. Ka tsatsi le lengwe a ya kompong ya mabulane. O be a na le ngwana yo monyana.

561 Bophoko bo aja bolle nna. Ngwana a ya a tlhabega. Ka baka la bophoko a seke a gopola go isa ngwana gae. Bolwetsi bja ngwana bja gola, molao ge ngwana a babja a ba swanela go mokgaolantsha ditsela. Mmago ngwana o swanetse go tlhwa a dutsi le ngwana gae.

562 Mafello a hwa, bjalo ba bega ntona ya kompo e we. A mopepudisa setoto a mofa motho wa gore a mofelegetse gae. A mopepula go tlilo fitlha gae. Bjalo motho yola a tswago nabo are ke tlisitse mosadi yo o hwetsa ke ngwana bjalo ba ile a motlise gae.

193

563 Taba e we e ile ya ba le epa le legolo. A kgotlella le epa le we a lla sello sa ngwana wa gagwe. Ka morago ga sello a napa a tloga a ya le mapolantane. Go tlhoka ngwana ke motlhako go bolabola mong wa dikgomo. Mokgekolo yo we o be a na le bana ba basetsana fela.

564 A botsa Mabjale ke ngwana wa mogadikane, a re mosadi a bonale bjalo a seke a mmotsa selo. Mosadi a ka seke a dira selo. A letela monna yola a goba a dula nae, ge a baya makgoweng ka morago ga teto e we a kwa ba bega gore a sa phela. A fela maatla, e fela ke moka ke lobile.

565 Mokgekolo a leka go bolabola le batswadi ba mosadi gore ngwana wa lena o tlugile a ke mmone. Bare o ile kae, a ketsebe. O bolaille, nyakela ngwana wa rena ko monyeretse tsebe. Ke moka dikgomo tsa loba ka baka la basadi.

194

566 Dikgomo dilobile ka baka la yena mosadi yo we Mattuu. O be a na le mokgwa wa go seloke. Ge a bona bana gammogo le batswadi ba bona a ba roga tse nkego ga se ga fela. A nyakana

853

le batho ba sele. Ge a dirile bjålwa a nyaka ge ba e tla go kgopela. Tsheme yona e be ba molemela ba tshaba go segiwa ke batho.

Tema ja 12 tlhalo ya go boetsa mosadi ga batswadi.

567 Go boetsa mosadi gagabo taba e monna o swanetse go fa ba ga makgolo wa gagwe lebaka. Ge a moetsa kantle le lebaka go supa gore ye a o tlhala mosadi ka nosi. Ke gorialo mo we ba ka seke ba gana go amogela ba tla mo amogela.

568 Motho ga robe o tla boela a ya a dula. O swanetse go moetsa ka kgomo a mofe motho yo we, a swanetsego bolabola mantsu a we ba mmotsetsego.

195

569 Le bona batswadi ba mosadi ba ka seke ba kgodisa ke mantsu a motho yola a go ba a tlisitse mosadi. Aowa le bona ba swanetse go roma motho wa go ba tsseela mantsu. Bjalo motho yo we ge a ka boy a le mantsu a go swana le sebaka sela sa bona gona ke taba.

570 O swanetse go bitsa ba gab a ba botse taba e. Bjalo ge ba kgobakane o tla ba botse gore ke bone mokete, mo o re o rumile ke ba ga Mokete ba mofelegetsetsitse ka kgomo. Ore ngwana wa lena sowe. Dulang nae, mono a re sa morata.

571 Bona ba tla nyaka go kwa nnete, bjalo a bitsa sebaka se tlhalose mantsu. Le ga go le bjalo baka seke ba kgodisa ke dipolelo tse we. Ba tla nyaka gore ba gatlhane nae, gammogo le ba gab. Gore ba kwe nnete, ge a bolabola pels ga matlho a bona, le bona ge e ke ba tla kwana le taba e we.

196

572 Gantsi mosadi o boetswa gagabo ka baka la boloi, bothuhu le go gogela dinoga motseng. Noga ke se gagabi se se tlhoilwego ke batho kudu le yona e bjalo. Motho a e bona o e pjatla tlhogo ka letlapa, le yona e moloma serethe. Ke moloi, fela e boniwa ka matlho, mong moloi o ka seke wa mmona. Wa bona o mmona ke wena ngwana wa monna.

573 Bothuhu bo sepela le boloi ka gobane o tla fapantsha batho ba kwana ka baka la bokwelepa (bothuhu). Motlhomong o dira bo kwelepa go monna o motsa mesepele ya mosadi wa gagwe le mediro ya gagwe. Ka moka monna o tihwa a e lwa le mosadi wa gagwe, ka baka la nta mamalomela b kobong.

^SM

574 Boloi ke selo se se sa rategego kudu. Motho o loya motho a hwa, matsatsi a gagwe a sa le kgole. Le gona o ka se be le bana goba motho, o tla ba loya. O nyaka go sala a dutsi a le thii.

197

Temana ya 2 I go gogela noga motseng.

575 Taba e kgale e be e se gona, ka baka la gxm gore e be go sena mehuta huta e re bonago matsatei a. Matsatei a go na le mehuta huta ya batho, ka baka la makgowa. Motlhologadi mola a hwelago ke monna, ge ba lla sello, yena a lle, o wa kganelia. O re o khutsitse go sila, ka gobane o tla e kela dikopong, o ba a ija motswa o sitswe.

576 Nnete ka morago ga mo batho ba palakana a sa apere tlhware. O tla bona noga e se tse e tsena ka ngwakong. Ge monna yo mongwe wa leloka a re go mosadi ba mosadi, o wa gana. Wa kwa a bolabola gore a ke sa nyaka monna wa motho.

577 Bjalo ka Morufane ngwana Saai. Mosadi yo we o be a tsere ke ba ga Lewele. Bjalo monna wa gagwe a hwa. Mogolo wa monna wa gagwe a le gona, fela o be a ka seke a robala nae. Bjalo a re a sa apere tlhware a thoma go bekana le lepolantane, a le tlisa ka motseng.

198

578 Bjalo a bo ratega kudu fela ke marumu. A dira bjalwa bjalo motlheng bo nnewago gwa direga taba. Mong wa motse e ke ke mokgopedi bjalo noga e ke ke yona mong wa motse. Ke yena y o we a laolago bjalwa, motho yo a sa monyakego a fiwi. Kganthe mola e be e ke o segetse, ke motho wa naga e o be a ka seke a dira bjalo.

579 Mabele a na le beng ba ona. Wena a o laole selo a laola ke beng ba ona. Ba ka seke ba gokona, ba tla gofa, fela o swanetse go ntsha matlho wa lebella. Wa bona ba go kona go na le mokgwa o swanetse go bula matlho.

580 A na le beng ba ona ka baka la tshemo go lema bona, bjalo ka gorialo mo we ke a bona. O ka seke wa kgona go fo a laola o sa ka wa tswa kudumela. Taba ya bobedi dikgomo tsa go monyala ke tsa bona. Bjalo dilo tse we ditlhakantsha motho tlhogo, ge motho yo mongwe a laola wena o lebeletse.

SM.

581 Monna yo we a bitsiwago gore ke noga, yo we e le go lepolantane, a s ma modiro wa bopolantane mo motseng wa Lewele. Mong Mafiri a nwe bjålwa bjalo ba rwa ba gagwe ba nwa. Bjalo a thoma go kona barwa ba mokgalabje yo we.

582 Ka metlha go na le ba tlhotlhelletsi le ge pelo ya motho yola e sesu ya gopola mogopolo o mobe. Ba thoma gore ge ele nna nka se tia ka gobane se nokwa ka gonwa, se sa kwa malemo. Le putsanyana godimu ga monyalo wa mosadi ga sa ntsha. Le gona ke noga le mo e tswago ga e tse ke motho.

583 Mafiri a be ana le bana ba babedi Mangou le moratho Mpata ba le mo gae. Lekgothwane la bona le le makgoweng. Bjalo Mangou a e kwa kudu ge b tho ba mokgala. Moratho wa gagwe ke tlhakana tlhogo. A kwe ge a setse a gopotse se we a nyakago go sedira. A thoma moferefere le monna wa Popela bare ke Ntetse.

200

584 Banna ba we e be ba kwane, gore o tla ba bolaboldisa ke moka ba motie. Motlhomong o tlare ke a ba lamola balwe nae. Ba kgarametsana kgaufsi le pitsa ya bjålwa, ba libile noga e we. Noga ya re ke a kgala gore le diang ba lesetsana a namela ke lepara le yona le ge e pjatliwa tlhogo ya leka go lwa.

585 Batho ba ka moka ba ema ka maoto bjalo ya ba letsuketsuke ka morago ga bona motho a re ba bolaile, ge bare ke a lebella ba bona o filore raparapa ke moka o hwile. Yaba kompo ya mapolantane a gaboe kgaufsi ba tla ba rwala.

586 Mapolantane ba seke ba boloka mohu ba roma ba bangwe ba ya molopeng go bega taba e. Maphodisa ba tla ba ba swara ngaka ya bona mohu. Ka morago ga pono ya tloga ba sala ba boloka monotla o we.

201

587 Motho wa mo a be a sena wa gaboe a tlhoka tlhatse. Mosadi a leka go motlhatsetsa tsa sita, ka baka la gore o be a tagilwe tse dingwe a di bona ga botse. Ba tswa molatong ke moka ditaba tsa fela dietla, g na mowe.

588 Ka morago ga molato o we gwa se sa ba le kwana le mosadi. Bjalo Mafiri a bona gore mosadi o tla ba a ntirela molato o

SM.

853

K34/82

84*

mogolo. Ke ge a bitsa ba gabu ba e tla a ba botsa ditaba tsa mosadi. A re o ya a rwala mahohomedi a gwe a tlisa mo motseng. Bjalo nna ke na le dimpjanyana. Bare ke mpja ya gago le yona are a ka ba a ntirela molato o mogolo. Ke rata gore a tloge motseng a boele gagabo. Dia kwala ba dumelana ka mokgwa o we.

Dipelaelo kudi ke pelaelo tsa mantsu a:

1. Leleme la bangwe, bjalwa, tee bolela. 2. Le lemela gesu

END S 853